

# IIMBOPHO ZABANTU ABATJHA BESEWULA AFRIKA

<b>Ukulingana</b>	<b>Isithunzi sobuntu</b>	<b>Ipilo</b>
Ukuthintana nabo boke abantu ngefanelo nangendlela elungileko. Ungabandlululi.	 <p>Yiba ne-hlonipho kiwo woke umuntu. Yiba nezwelo netjhejo kibo boke abantu.</p>	 <p>Ipilo yoke iqakathekile. Yeleta ipilo ngehonipho.</p>
<b>Umndeni</b>	<b>Ifundo</b>	<b>Umsebenzi</b>
 <p>Hlonipha bewuthobele ababelethi bakho. Yiba ngolungileko nothembekileko emndenini wakwenu.</p>	 <p>Ngena isikolo, ufunde ngokuzimisela usebenze khudlwana. Landela yoke imithetho yesikolo.</p>	 <p>Siza emndenini wakwenu ngo-munye nomunye umsebenzi. Abentwana bangakatelelwu ukufuna nanyana ukufunyana umsebenzi.</p>
<b>Ikululeko nokuphepha</b>	<b>Ipahla</b>	<b>Ikolo, ikolelo nombono</b>
 <p>Ungalimazi, uthorise, uthusele abanye, unga-vumeli abanye bonyana benze lokho. Rarululani ukungezwani nemiraro ngendlela enokuthula nelungileko.</p>	 <p>Hlonipha ipahla yabanye abantu. Ungalimazi ipahla yabanye begodu ungazibandakan yi ekwebeni.</p>	 <p>Hlonipha ikolo nemibono yabanye.</p>
<b>Ukuphepha</b>	<b>Ukubasisakhamuzi</b>	<b>Ikululeko yokuveza umbono namazizo</b>
 <p>Tjheja bewuthogomele iphasi. Ungadlali ngamanzi nanyana igezi. Thogomela bewuyeletele ipilo yeenlwana neentjalo. Bulunga ikhaya lakho nedawo zihlale zihlanzekile ngaso soke isikhathi.</p>	 <p>Yiba mSewula Afrika othembekileko. Landela imithetho ebeki-weko, bewuqinise-kise bonyana boke benza njalo.</p>	 <p>Ungaleyi amala nehloyo. Qinisekisa bonyana awukhubazi abanye emoyeni nanyana ubazwise ubuhlungu.</p>

ISBN 978-1-4315-0063-5



9 781431 500635

ISINDEBELE HOME LANGUAGE

GRADE 2 – BOOK 2

ISBN 978-1-4315-0063-5

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD

**15th Edition**

The logo for Rainbow Workbooks features a vibrant, multi-colored rainbow arching from the left side towards the right. The rainbow is composed of red, orange, yellow, green, blue, and purple segments. It is set against a light purple background. Below the rainbow, the words "Rainbow WORKBOOKS" are written in a playful, rounded font. The word "Rainbow" is in red, and "WORKBOOKS" is in green. The letter "W" in "WORKBOOKS" is stylized with a small heart shape inside it.

Workbooks available in this series

- Grade R (in all official Languages);
  - Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
  - Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
  - Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
  - Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
  - Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISINDEBELE ILIMI LEKHAYA – IGreyidi 2 Inewadi 2


ISBN 978-1-4315-0063-5



# basic education

---

**Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**



# ISINDE BELE LIMI LEKHAYA

# reyidi 2

Incwadi 2  
Itthemu  
3 & 4

# Indlela yokufunda



Ksz. Siviwe Gwarube  
nguNqgonqgotjhe  
weFundo-Sisekelo



Dorh. Reginah Mhaule  
nguSekela kaNqgonqgotjhe  
weFundo-Sisekelo

Iincwadi lezi zenzelwe abantwana beSewula Afrika ngaphasi koburholi bakaNqgonqgotjhe wezeFundo-Sisekelo Ksz. Siviwe Gwarube kanye neSekela lakhe Dorh. Reginah Mhaule.

Iincwadi zokuSebenzela zakwaRainbow ziyingceny yeendlela ezinengi zomNyango wezeFundo-Sisekelo wokungenelela onqophe ukuthuthukisa ukusebenza ngcono kwabafundi beSewula Afrika emagreyidini wokuthoma asithandathu. Njengamanye wamaHlelo womBuso aphuma phambili. iprojekthi le isekelwe ngeemali ezibuya esiKhwameni seeMali seLizweloke. Lokhu kusize umNyango ukukhupha iincwadi zokusebenzela lezi ngawo woke amalimi asemthethweni ngaphandle kweendleko. Siyathemba kobana nizokufumana iincwadi zokusebenzela lezi zilisizo khulu ekufundiseni kwenu kwangamalanga nokuqinisekisa kobana abafundi benu bayayiqeda ikharihyulamu.

Sitjheje khudlwana ukuhlahlha abotitjhore komunye nomunye umsebenzi ngokusebeniza iinthombe ezitjengisako bonayana ngikuphi umfundu amele akwenze.

Siyathemba kobana abantwana bazokuthabela ukusebeniza iincwadi lezi njengombana bakhula bebafundu rje begodu wena titjhore uzokwabelana nabo ithabo lokufunda.


Sinifisela ipumelelo ekusebenziseni iincwadi lezi.




- Cabanga ngalokho okwaziko ngesihloko leso.
- Cabanga ngomtloli nangelanga lokugadangiswa.
- Funda indinyana yokuthoma neyokugcina yendatjana.
- Linga ukufunisela kobana indatjana imayelana nani.



- Nawusafundako, phumula kancani ukuze ubone kobana uyazwisa na?
- Madanisa indlela ofunisele ngayo nalokho okufundileko.
- Nangabe ungatholi ihlathululo yamagama ongawaziko, sebenzisa isihlathululi magama.
- Nangabe kunesiqetjhana ongasizwisisiko, buyelela ufunde kabuthaka. Fundela phezulu.



- Linga ukukhumbula ilwazi eliqakathekileko.
- Yenza umebhengondo wamagama aqakathekileko.
- Tlola urhunyeze ngamagama aqakathekileko ukuze uzikhumbuze.
- Sebenzisa imibono yakho ngalokho okufundileko emtlolweni ekungowakho.





Kereiti

2



## SESOTHO

P u o y a  
L a p e n g



Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka

2



# TATAISO YA MATITJHERE- SEHLOPHÀ YA 2 PUO YA LAPENG



Buka ena ya tshebetso e tshwanetse e sebediswe mmoho le dithusa thuto tse ding tsa hao.  
Sebedisa buka ena le dithusa thuto tse ding ho tswellisa kgolo ya barutwana ya dikgopololo tsena:

- Ho tshwara buka: Tsela e nepahetseng yah o tshwara le ho phetla leqephe bukeng.
- Sebopoho sa buka: Leqephe le ka pele, leqephe le morao, sehlooho le lenaneo la ditaba.
- Tatellano : Ho bala ho tloha pele ho leba morao, hotloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimo ho leba tlaase.

## DIKELETSO TSA HO RUTA

### Ho mamela le ho bua

Bala Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao ( Sesotho Puo ya Lapeng)  
Barutwana ba tshwanetse ho kopana le dipale, diraeme tse kgutshwane, dithothokiso le dipina beke le beke.

### Puisano ka ditshwantsho

1. Tataisa barutwana ho:

- bona le ho buisana ka dintho ditshwantshong( boholo, sebopoho, mmala le bongata)
- hhalosa ditshwantsho ka ho botsa dipotso ke:mang, eng, kae, neng, hobaneng, eng e etsahetseng pele , ke eng se etsahetseng morao?
- ho qapa pale ya tlelase( bolelele bo tla supuwa ke boemo ba morutwana ba tswelopele)

2. Dumella morutwana ka mong ho phethela motswalle pale ya tlelase.

3. Amanya ho ngola pale ya tlelase (CAPS Puo ya Lapeng, leqephe 12, ho ngola ho aroelanwang). Tlisa tshebediso ya ditlhaku tse kgolo,karohanyo ya mantswe le matshwao a puo temohong ya ban aka nako yohle.

4. Dumella barutwana ho bala le wena pale ya tlelase. Kopa barutwana ho sehela mela ka tlaase kapa ho etsa sedikadikwe medumong , tlotlontsweng le sebopoho sa puo sa beke paleng ya tlelase.

### Ho bala

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao ( Sesotho Puo ya Lapeng) leq12-18,mabapi le dikarolo tsa sehlooho tsa ho ruta ho bala.( Dithothokiso: Tadima tataiso ya matitjhere e akaretsang)

### Ho ngola

Tadima Curriculum and Assessment Policy Statement ya hao( Sesotho Puo ya Lapeng) leq 18-19 mabapi le mongolo wa letsoho, le tsela ya ho ngola.

Ela hloko tse latelang:

- ho tshwara ho nepahetseng ha dikerayone le dipensele
- tatellano: ho ngola ho tloha ho le letshehadi ho leba ho le letona le ho tloha hodimoho leba tlaase
- tshebediso ya diseterape ho bontsha popo le tatellano e nepahetseng ya ditlhaku

### Hopola tse latelang:

- Ho rata ha barutwana ho fapanne.Ho bohlokwa hore barutwana ba tjheshiswe ka ho bona, ka ho utlwa le ka ho ama (ka diteko) ho re ba ithute ka phetahalo.
- Ho ithuta ho hloka phetapheto
- Barutwana ba tshwanetse ho utlwa thuto, kahoo boikgathollo bo tshwanetse ho etswa, pele bo ka ngolwa, mohlala:

**Tlotlontsweng:** Neha barutwana monyetla wa ho bopa mantswe ba sebedisa dikarete tsa matswe.

**Kutlwisiso:** Barutwana ba phethele dikarabo ka molomo dihlopheng tsa bona pele ba di ngola. Moetapele wa sehlopha o botsa dipotso ha sehlopha se fumana dikarabo mme ba araba.

**Ho kgetha mantswe a ho qetella dipolelo.** Neha sehlopha diterape tsa ho ngola tse le dikarete tsa mantswe tse sa fellang. Barutwana ba qetella dipolelo ka ho beha dikarete tsa mantswe ka nepo.

**Ho nyalanya mantswe ditshwantshong** (leq17): Hodisa leqephe e be A3. Dihlopheng tsa bona , barutwana ba beha matshwao dikarabong tse nepahetseng.

**Ho nyalanya karolo tse pedi tsa polelo** (leq84): Dihlopheng tsa bona , barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

**Ho ingolla atikele ya koranta** (128): Etsa hore barutwana ba ngole atikele ya tlelasee latelwa ke atikele ya sehlopha pele ba ingolla ya bona ka bonngwe.

**Bukantswe:** Sebedisa bukantswe kamehla.Bokgoni ba barutwana ke bona bo tla bontsha hore na mosebetsi o thatafatswe hakae. Ho ka hlokahala ho ba neha maqephe ao ba ka lebang ho oona.

**Hlokombela:** Nakong ya tshebetso ya dihlopheng, neha moetapele wa sehlopha ka dikarabo hore a tle a kgone ho thusa ditho tsa sehlopha ka nepo.

**(65) Ka mora nako ya phomolo** 2

O bala sengolwa sa moqoqo.  
O arabu dipotso hodima sengolwa.  
Medumo: kg, th, sh, ts.  
O ngola dipolelo.  
O ngola serapa ka matsatsi a phomolo.

**(66) Seo re se entseng ka nako ya phomolo** 4

O tlatsa diketsahalo alemanakeng.  
O arabu dipotso hodima alemanaka.  
O bona maemedi a nepahetseng polelong.  
Mosebetsi wa boithabiso ho hlalisa lerui.

**(67) Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo** 6

O bala sengolwa sa moqoqo.  
O arabu dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.  
Medumo: ana, mo, ng, tsho  
O ngola dipolelo.

**(68) Matsatsi a bohlokwa, melaetsa ya bohlokwa** 8

O latellisa ditshwantsho ho ya ka pale.  
O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.  
O ngola molaetsa o ikgethileng bukeng ya motswalle.  
O tlhophisa mantswe mabokoseng a medumo a nepahetseng.

**(69) Jabu o ile serapeng sa diphoofto** 10

O bala sengolwa sa moqoqo ka hoyo serapeng sa diphoofto ha Jabu  
O arabu dipotso hodima sengolwa  
Medumo: mof, nk, mots, lo  
O ngola serapa ka se etsahetseng serapeng sa diphoofto.

**(70) Re rata diphoofto** 12

Medumo: Hlophisa mantswe mabokoseng a modumo.  
Ngola dipolelo tse 5 ka diphoofto tsa serapeng sa diphoofto.  
O balla motswalle dipolelo.  
O bona mahanyetsi.  
Boithabiso: O khalara setshwantsho ho ya ka mmala o lokelang.

**(71) Sam o ile boemaofaneng** 14

O bala sengolwa sa moqoqo ka Sam boemaofaneng.  
O arabu dipotso hodima sengolwa Medumo: mor, bile, ts, tl  
O ngola dipolelo ka mantswe ao a a neuweng.  
O ngola serapa ka leeto le ikgethileng.

**(72) Sam o bona difofane** 16

O nyalanya mantswe a makgathe lejwale le lefetile.  
O sebedisa tatellano ya nteterwane ho phethela ho taka setshwantsho.

**(73) Mosi o ile mosebetsing le mme wa hae** 18

O bala sengolwa sa moqoqo ka Nomsa le mme wa hae.  
O arabu dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.  
Medumo: tse

**(74) Bongata** 20

O taka manaka a watjhe ho bontsha nako eo a e fuweng.  
O ngola seo ba se entseng ka nako tse itseng.  
O fan aka bongata ba mantswe a bonngweng.  
O rala phousetara ho rekisa ho hong.

**(75) Lebo o ile Laeborari** 22

O bala sengolwa sa moqoqo ka Lebo a ya laeborari.  
O bona mantswe a nepahetseng ho phethela dipolelo tse hodima sengolwa.  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.  
O ngola serapa ka buka eo e leng thatohatsi ya bona.

**(76) Dibuka tsa rona tsa Laeborari** 24

O taka setshwantsho sa buka eo ba e ratileng.  
O ngola ka buka.  
O nyalanya mantswe a lekgathe lefetile le lekgathe lejwale.  
O bona makgathe lejwale kapa lefetile a nepahetseng.  
O lepa ka dihabara tsa dibuka tseo ba di fuweng.

**(77) Thabo o ya papading ya bolo** 26

Puisano le bolepi ba pale.  
O bala sengolwa sa moqoqo ka Thabo.  
O ngola sehlohwana sa setshwantsho ka seng.  
O tlatsa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng, ul, la  
O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.

**(78) Papadi ya bolo** 28

Hlophisa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng.  
O bona mantswe a nepahetseng a lekgathe lefetile.  
O batlapa papadi ya mantswe.

**(79) Letata le lebe** 30

Bua ka setshwantsho paleng ya khathunu.  
O bala sengolwa sa moqoqo ka letatana le lebe.

**(80) Letata le lebe (e ya tswella)** 32**(80b) Letata. le lebe (e ya tswella)** 34



Ha re baleng

Tsatsing lena re kgutletse sekolong  
ka mora nako ya phomolo.

Re ne re thabetse ho bona metswallé  
ya rona.

Titjhere o re kopile ho mo qoqela ka  
nako ya phomolo.


Re mo bontshitse ditshwantsho tsa  
nako ya phomolo. Re bontshitse bohle  
hore ba di bone.




Jabu o ile polokelong  
ya diphoofolo.



Lebo o ile Laeborari.




Amo o ile Soccer City.

Sam o ile  
boemafofane.Bongi o ile moketeng  
wa letsatsi la tswalo.



Letsatsi:

Mosi o ile ho  
sebetsa le  
mme wa hae.



Ha re ngoleng

Tlatsa lebitso la ngwana e mong le e mong. Bolela hore ba ile hokae,  
kapa ba entseng ka nako ya phomolo.

Jim o ile  
ngakeng.



Lebitso	Bongi			
Sebaka	Mokete wa latsatsi la tswalo			

Lebitso			
Sebaka			




Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
kopa  
bona  
motswalle

kgomo	thaba	sheba	tsoha
kgopo	thipa	shapa	tsoma
kgonà	thola	moshemane	tsebe



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka seo o se entseng ka nako ya phomolo.




**Ha re etseng**

Sheba nako tse na tsa bohlokwa. Di kenyé alemanakeng ya hao.

Letsatsi la tswalo la Jabu le ka di 25 Phupu.

Letsatsi la tswalo la Mandu le ka la 3 Phupu.

Lebo o tlamehile ho kgutlisetsa dibuka tsa hae tsa Laeborari ka la 5 Phupu.

Amo o tla ya bolong ka la 13 Phupu.

Sam o tlamehile ho ya ngakeng ka la 18 Phupu.

Bongi o tla ya polokelong ya diphoofolo ka la 21 Phupu.

Ati o tla tjhakela nkongo wa hae ka la 28 Phupu.

Bongi o tla tjhakela Ati ka la 13 Phupu.



### Phupu



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2 Letsatsi la tswalo la Mandu	3	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



**Ha re ngoleng**

Araba dipotso tse latelang alemanakeng.

Alemanaka e bontsha kgwedi efe?

Ho na le matsatsi a makae kgwedding ena?

Di 25 ke tsatsi lefe?

Ho na le Sontaha tse kae?

Ke kgwedi e feng e tlang pele le ka morao ho kgwedi ena?




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala polelo e nngwe le e nngwe, etsetsa sedikadikwe lentswe leo o ka le sebedisang bakeng sa mantswe a seheletsweng mola.



Wena, yena, bona ke  
mantswe a emelang  
mabitso. Re ka  
sebedisa maemedi  
ho emela mantswe a  
mang.

<u>Bongi</u> o rata ho <u>bapala</u> le Mosi.	Wena	<b>Yena</b>	Bona
<u>Jim</u> o rata ho ya <u>polokelong</u> ya <u>diphoofolo</u> .	Yena	Bona	Tsona
<u>Lebo</u> o rata ho bala dibuka.	Wena	Lona	Yena
<u>Jabu</u> o bone sefofane.	Yena	Wena	Lona
Lebo le <u>Bongi</u> ke <u>banana</u> .	Bona	Yena	Ena

Labohlano	Moqebelo	Sontaha
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28



Boikgathollo

Lebo

Jabu

Sam

Bongi

Latela kgwele  
ho bona hore  
ba entseng  
ka nako ya  
phomolo.

TITJHERE: Saena Letsatsi

5

## 67 Bongi o ile moketeng wa tsatsi la tswalo



Ha re baleng

Ka nako ya phomolo ya dikolo ka  
Phupu, Bongi o ile moketeng wa tsatsi  
la tswalo wa **Nana**. Ho ne ho ena le  
**banana** le **bashanyana** ba bangata.


Nana o ne a **thabile** hobane o fumane  
dimpho tse ngata ka letsatsi la hae la  
tswalo. Re bile le boithabiso bo boholo.



Re bapetse bolo ka jareteng.  
Lolo o ile a loma bolo mme ya taboha!  
Lolo ke ntja e sa utlweng.



Nana o timme dikerese tse robedi.  
Ka mora moo ra ja dipompong le kuku.  
Pele re ya hae re **bedisitse** metsi  
ho etsa tee.



Bana bohle ba ngotse  
melaetsa ya bohlokwa  
bukeng ya Nana ya  
tsatsi la hae la tswalo.  
Sena ke se ngotsweng  
ke Bongi.

Letsatsi la tswalo la  
Nana le bile monate  
ha a keteka lemo sa 8.  
Ke leboha ha o  
mmemme moketeng  
wa hao.  
Ka lerato Bongi.



Letsatsi:



**Ha re ngoleng**

Bala pale hape o tshwaye tse nepahetseng. ✓



Ke mang ya neng a keteka letsatsi la tswalo?

A	Nana
B	Bongi
C	Jabu

Nana o timme dikerese tse kae?

A	Kerese tse 5
B	Kerese tse 8
C	Kerese tse 7

Mokete o ne o le neng?

A	Ka Motsheanong
B	Ka Phupjane
C	Ka Phupu

Ba bapetse papadi e feng?

A	Bolo ya matsoho
B	Bolo ya maoto
C	Rugby



**Tlotlontswe**

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a tlwaelehileng

bana	mosi
banana	morena
dipanana	mofumahadi

robalang	tshola
dulang	tshosa
bapalang	tshomo




hobane  
maobane  
pele



**Ha re ngoleng**

Ngololla polelo.

**Banabane bajadipanana.**



**Ha re etseng**

Fana ka dinomoro ditshwantshong tsena ka ho latellana.



**Ha re ngoleng**

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.

1


2

3

4





Letsatsi:



Boikgathollo

Bongi o ngotse molaetsa wa bohlokwa a o ngolla Nana, ka tsatsi la hae la tswalo. Fetisa buka ya hao ka hohle mme o dumelle metswalle ya hao e mene e o ngolle molaetsa bukeng **ya hao**. Le wena o ka ngola molaetsa o kgethehileng bukeng tsa bona.

Melaetsa ya bohlokwa o tswang ho metswalle ya ka.



Ha re ngoleng

Kgethollela mantswe ana dibakeng tse nepahetseng.

lebenkele

tjhisি

tseo

lerapo

seo

oma

tjhele

oma

lerapo

eo

tjhesa

hwama




TITJHERE: Saena

Letsatsi

Letsatsi

# Jabu o ile serapeng sa diphoofolo




Ha re baleng

Jabu o bolella ba sehlotshwana sa hae ka leeto la ho ya serapeng sa diphoofolo.  
Sena ke seo a se bolelang.



Ke ile serapeng sa  
diphoofolo le ba lapa leso.



Re tsamaile

ka tekesi hobane ho ne ho  
bata. Re bone diphoofolo tse  
ngata. Re bone qwaha, ditau,  
le none. Ke ne ke thabile  
haholo ha ke bona thuhlo e telele.

Ke ne ke thabetse le ho bona tlou le kubu.

Re bone le diphoofolo tsa polasi. Ke bapetse le ditsuonyana.

Ha ke sa shebile diphoofolo, tshwene e nyane e tlile ya **nka** bolo ya ka.  
E e **nkile** jwalo ke sa shebile diphoofolo. Ya e nka ya dula lerakong.

Ka mora nakwana ra dula mmoho le **metswalle** ya ka, ka tlasa sefate **ra**  
**tswela** pele ho buisana.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale, araba dipotso.

Mantswe a  
tlwaelehileng

bata  
bana  
nka  
loma

Jabu o ile serapeng sa diphoofto le mang?

O ile le

Ba ile jwang serapeng sa diphoofto?

Ba tsamaile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Tshwene e nkile eng ho Jabu?

Tshwene e nkile \_\_\_\_\_ ya Jabu.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



mofuta	nka	motswalle	loma
mofao	nkile	motswadi	loha
mofumahadi	nkwe	motswala	lotho



Ha re ngoleng

Ngola ka se etsahetseng serapeng sa diphoofto.





Ha re ngoleng

Sheba medumo mantsweng a latelang. Sheba ka moo a peletwang ka teng.  
Bokella mantswe a peletwang ka ho tshwana mabokoseng a nepahetseng.

motswalle

nkwe

nkile

motswala

nka

tswela

tsamaya

metswalle

motswadi

Mantswe a nk

Mantswe a ts



Ha re ngoleng

Lokisa dipolelo tsena ka ho sebedisa matshwao a puo a nepahetseng

jabu o ile kae



o ile serapeng sa diphoofolo ka sontaha



o bone eng



o bone ditau ditlou le ditshwene





Letsatsi:




Ha re ngoleng

Etsa mola o tlolahang mantsweng a kholomong e tala ho  
mantswe a kholomong e bolou, a bontshang kganyetso ya mantswe ana.  
Mohlaleng re entse mola o tlolahang ho telele ho ya ho kgutshwane.  
Telele ke kganyetso ya kgutshwane.


telele
hodimo
kgolo
thabile
pele
tjhesa
kaapele

nyane
kgutshwane
tlase
morao
bata
kamorao
kwatile



Boikgathollo

Tlatsa dikgeo ka letheba  
le bolou bo lefifi ho  
fumana hore ke phoofolo  
efe ena. Jwale tlotsa  
lehodimo ka mmala o  
botala ba lehodimo  
le difate ka mmala o  
motala.



TITJHERE: Saena

Letsatsi



Ha re baleng

Sam o ile ho bona difofane le ntate wa hae. Ba ile boemaofane.

Ba bone difofane tse ngata. Ba bone difofane tse ngata tse kgolo.

Sefofane se seholo se bitswang Jumbo Jet se fetile. Se **palamisitse** batho ba 350.

Difofane tsa **theoha** tsa fihla tlase ka bampara.

Sam o **shebile** difofane tse kgolo di theosa di nyolosa.

Se seng le se seng se ne se na le folakga e **pentilweng** mohatleng wa sona

Ha di **kgutla** di ema boemong bo **nepahetseng**.

Sam o batla ho ba mokganni wa difofane ha a se a hodile. O batla ho kganna sefofane se seholo se bitswang jumbo jet.





## Letsatsi:



## Ha re baleng

Bala pale mme o arabe dipotso.

# Mantswe a tlwaelehileng

hapa  
thaba  
reka

## Sam o ile le mang boemaofane?

O ile le

## Ba bone eng?

# Ba bone

Ke batho ba ba kae ba ka fellang ka hara jumbo jet?

Ba ka ba

Sam o batla ho ba eng ha a se a hodile?

## Obatla ho ba



Tlotjontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

<b>morao</b>	<b>shebile</b>	<b>tsamaile</b>	<b>tlola</b>
<b>morena</b>	<b>hapile</b>	<b>tsosa</b>	<b>tlatsa</b>
<b>moruti</b>	<b>thabile</b>	<b>tsona</b>	<b>tlameha</b>



Naola ka leeto le kaethehileng leo o kileng wa le nka.

## Ha re nqoleng

# Sam o bona difofane



Ha re etseng

Ngola mantswe a qetellang ka ile ho bapisa  
setshwantsho se seng le se seng.

tsamaile

hakile

rekile

rahile

jahile

ketekile

hlapile

anehile



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo ka mantswe ana.



hlapa + ile =	hlapile 
pheha + ile =	
penta + ile =	
lema + ile =	
reka + ile =	
sheba + ile =	

hapa + ile =	
raha + ile =	
leka + ile =	
bua + ile =	
tsoma + ile =	
hlapa + ile =	



Letsatsi:

## Lekgathe lefetile



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise lentswe le ketso e etsahetseng.

sheba

shebile

tsoma



eka

ekile

bopa



tsomile

bopile



tsamaya




tsamaile



Boikgathollo

Latella ditlhaku ho  
kopanya matheba.  
O tla fumana seo  
Sam a se boneng.




w.	y.	c.
v.	x.	d.
u.	t.	e.
q.	s.	f.
p.	r.	g.
ø	j.	h.
n.	m.	k.
l.	i.	l.

Re sebedisa lekgathe  
lefetile ha ketso e se e  
etsahetse.



Ha re baleng

Ka nako ya matsatsi a phomolo, ho ne ho se ya ka hlokomelang Mosi. Ka baka leo o ne a ya le mme wa hae mosebetsing. Ba ne ba tloha hoseng ka hora ya borobedi. Mme wa Mosi o rekisa ditholwana le meroho. Mosi o ne a **thusa** mme wa hae.



Mosi o entse phoustara e kgolo.


Ha batho ba bona phoustara ba phallela ho tla reka.

Mosi o **pakile** ditholwana ka ho latelana. Di ne di **shebeha** di le makgethe.

Ha a **qetile** mosebetsi wa hae, o a **phomola** mme a bale buka ya hae e monate ka kubu.

Ka hora ya bohlano mantsiboya ba ya hae.

Mosi o ne a thabile haholo ha ba kena tekesing.



Ha re ngoleng

Bala pale mme o etse letshwao karabong e nepahetseng.

Mme wa Mosi o sebetsa eng?

A	O rekisa ditholwana.
B	O rekisa meroho.
C	O rekisa ditholwana le meroho.

Hobaneng Mosi a ile mosebetsing le mme wa hae?

A	Ho ne ho se na motho ya ka mo hlokomelang.
B	O ne a batla ho thusa mme wa hae.
C	O ne a se na seo a ka se etsang.



Letsatsi:

Mosi o thusitse mme wa hae jwang?

- |   |  |
|---|--|
| A | O pakile ditholwana le meroho.                         |
| B | O entse phoustara.                                     |
| C | O pakile ditholwana le meroho ebile o entse phoustara. |

Mosi o entse eng ha a qeta ho thusa mme wa hae?

- |   |                |
|---|----------------|
| A | O badile buka. |
| B | O robetse.     |
| C | O bapetse.     |

Ba ile hae ka nako mang?

- |   |                     |
|---|---------------------|
| A | Ka hora ya boraro.  |
| B | Ka hora ya bohlano. |
| C | Ka hora ya bosupa.  |

Mosi le mme wa hae ba ile jwang hae?

- |   |            |
|---|------------|
| A | Ka koloi.  |
| B | Ka bese.   |
| C | Ka tekesi. |



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

phomotse	thusitse	robetse	kgutsitse
thabetse	paketse	mametse	imetse
qetetse	bapetse	tletse	bapetse

Mantswe a  
tlwaelehileng

fela  
fepa  
fumana  
futsa



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.




O thabetse diapole tse ntle.

# Bongata




Ha re etseng


Etsa manaka a watjhe ho bontsha dinako tse latelang.




hora ya 8



hora ya 3



hora ya 5








hora ya 10



Ha re ngoleng

Ngola seo o se entseng ka dinako tsena maobane.





Letsatsi:

Ha re bua ka ntho tse fetang bonngwe, re qala lebitso ka **ba**, kapa **di**. Ngwanana ya fetang bonngwe ke banana ba babedi, moshemane ya fetang bonngwe ke bashemane ba babedi kapa bararo. Lebitso le qalang ka **ba** **re** **le** **bitsa** **bongata**. Lentswe le sa qaleng ka **ba** le bontsha bonngwe. Mabitso a qalang ka me, ma, di, re a bontsha bongata.




Ha re ngoleng


Ngola bongata ba mantswe ana.



katse	dikatse
lesapo	
lebitso	
lengau	
leeto	
letsoho	



lehlafi	mahlafi
ntja	
kolobe	
katiba	
sekgo	
kuku	



Boikgathollo



HO A REKISWA



Etsa phousetara o rekisa ho hong. Etsa setshwantsho o bontsha seo o se rekisang.

O rekisa eng?

Ke bokae?

Re ka e reka kae?



Ha re baleng

Lebo o ile le Ati Laeborari.

Ati o sutuditse Lebo ka setulo sa mabidi.

Ba shebile dibuka tse ngata.

Lebo o ratile dibuka tse buang ka diphoofolo.

Ati o ratile dibuka tsa dipale.

Titjhere ya ka Laeborari o ile a ba balla.

Ba nkile dibuka ho ya hae beke tse pedi.

Ha ba qetile ho di bala, ba ka fumana tse ding tse ntjha.

Ho na le dibuka tse ngata tsa bohlakwa laeborari.





Letsatsi:

---



Ha re baleng

Sebedisa mantswe ana ho qetella dipolelo.

pale

titjhore

pedi

Ati

Mantswe a  
tlwaelehileng

entse  
neha  
tala  
tsamaya

Ati o ratile dibuka tsa

---

o sututsa Lebo ka setulo sa mabidi.

O ka nka buka ya laeborari dibeke tse

---

o ba baletse pale.



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao. Jwale ngola dipolelo tsa hao tse pedi bukeng ya hao ya dihlakiso.

bona

ratile

fofang

binang

eng

hobaneng

tsona

shebile

yona

balang

qetile

neng



Ha re ngoleng

Lebitso

Thatohatsi ya buka



Botsa metswalle e 5 lebitso la thatohatsi ya buka ya bona. Ngola lebitso la motswalle wa hao mme thoko ho lona lebitso la thatohatsi ya buka ya hae. Jwale tlatsa lebitso la hao le buka eo o e ratisisang. Tshwaya hore ke buka efe eo o ka ratang ho e bala.




Ha re etseng


Etsa setshwantsho sa buka eo o e ratileng, ebe o ngola ka buka eo.

Lebitso la buka e ne e le eng?

Etsa setshwantsho sa bokantle ba buka.



Ngola dipolelo tse pedi, o bontshe hore buka e ne e bua ka eng.



Ha re ngoleng

Bapisa lentswe le bontshang ketso e fetileng le lentswe le bontshang ketso ya jwale.



tsamaile

bone

eja

jеле

tsamaya

bona

robala

robetse

matha

mathile

Lentswe lena **bona**  
le o bolella ka hona  
jwale. Lentswe lena  
**bone** le o bolella ka se  
fetileng.

Ha re ngoleng

Bala dipolelo o etse sedikadikwe mantsweng a nepahetseng.



Maobane bosiu re **bona/bone** ngwedi.

Hona jwale re **ja/jele** dijo tsa hoseng.

Hona jwale re **bona/bone** letsatsi.

Maobane bosiu re **ya/ile** ra ya robala.

Re **ja/jele** dijo maobane.

Hona jwale re **ya/ile** sekolong.




Letsatsi:



Boikgathollo

Etsa dikhabara tse tharo tsa dibuka. Bolella motswalle wa hao hore o nahana buka ka nngwe e bua ka eng. Jwale bolela ke dibuka dife tseo o ratang ho di bala. Etsa lenane la dibuka ho tlaha ho 1 ho ya ho 4. Buka ya pele ke buka eo o e ratang haholo, buka 4 ke buka eo o e ratang hanyane.



Dikolobe tse nyane tse  
tharo



Ho hlwekisa jarete  
ke ntho e bonolo

ka Joe Ann Green

Winnie wa  
mohlolo




Ha re ngoleng

Kgetha e le nngwe ya dibuka ebe o ngola dipolelo tse hlano ka seo o nahana hore buka e bua ka sona.

Handwriting practice area with five rows of horizontal lines for writing the sentence above.

# Amo o ya dipapading tsa bolo


Tadima setshwantsho mme o bolele seo pale e buang ka sona.



Handwriting practice lines for illustration 1.



Handwriting practice lines for illustration 2.



Handwriting practice lines for illustration 3.



Handwriting practice lines for illustration 4.



Letsatsi:



Ha re baleng



Mantswe a  
tlwaelehileng  
batho  
kapa  
papadi  
pula

Amo o rata bolo. O ile ho Jabu le Sam ho shebella  
bolo e kgolo. Chiefs le Sundowns **di bapetse**.

Ho ne ho e na le **diketekete** tsa batho dipapading.

Ba **butswela** divuvuzela. Hang hang **pula** ya qala ho  
na. Ba ile hae ka **terene**.



Ha re ngoleng



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela modumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

pula  
bapala  
bodulo  
batho

dula  
bana

ul

_____
_____
_____

ba

_____
_____
_____



Ha re ngoleng

Neha sentshwantsho se seng le se seng se hlahellang leqepheng la  
26 sehlooho. Ngola sehlooho seo ka tlaase leqepheng lena.

- 1
- 2
- 3
- 4



Ha re ngoleng

Mantswe ana a ngolwa ka ho tshwana empa a na le meeleo e fapaneng. Ngola polelo tse pedi tse fapaneng o di ngole ka mabokoseng a fapaneng. Re o etseditse mohlala.

jwang

papadi

nama

bohloko


rapela

sefako

letsatsi

noka

lefa



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le bontshang ketso dipapading tsa bolo maobane.

Maobabe re **tsamaya**/**tsamaile** ka terene ho ya dipapading.

Re **sheba**/**shebile** Sundowns e bapala.

Dibapadi di **raha**/**rahile** bolo haholo.


Ha re kgutlela hae pula e **qala**/**qadile** ho na.





## Boikgathollo

Bapala papadi ena le motswalle wa hao. Kgetha sehlotshwana se sesehla kapa se bolou. A re boneng ke mang ya tla akgela bolo pele dipalong. Nkang makgetlo a ho bala mmala wa lentswe. Ha o entse phoso, o tshwanelo ho feta. Ya qetang ho bala mantswe pele o hlotsi. Lekang papadi hape empa jwale o tlameha ho bapalla sehlotshwana se seng.






Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.



Ha re baleng

Ka tsatsi le leng mme wa  
Letata o ne a dula le ba lapa la  
hae polasing. Mme wa letata o  
ne a dutse hodima mahe a 7.  
O ne a emetse ho qhotsa.



Ke nako ya hore mahe a ka  
a qhotse. Ke batla ho bona  
ditsuonyana tsa ka tse pedi.

Jwale, ka bonngwe mahe kaofela a thubeha. Kantle ho le le leng.  
E ne e le lehe le leholo haholo.






Letsatsi:



Mme Letata a dula, a dula hodima lehe  
le leholo. La ba la qhotswa la buleha.  
Ngwana a tlola a tswa. O hlahile a le  
moholo ebole a le matla. Ke letata le  
lebe haholo.

Ke ho kae? Ke  
mang lebitso laka?



Mme Letata o nka bana  
ba hae kaofela o ba isa  
nokaneng.

Sheba letata  
la ho qetela.

Ha! ha! ha! Ke letata  
le lebe hakaakang.

Matata kaofela a tlolela metsing. A sesa le ho bapala. Letata le lebe le sesa  
hantle ho feta a mang.





Jwale ba ya polasing.  
Diphooftolo tse ding ha  
di a thabele matata.  
Dikgoho di a lla ha  
dintja di bohola.

Bosiu bo bong,  
letata la nka qeto  
ya ho baleha.



E mong le emong  
ha a nthabele. Ke  
tlamehile ho baleha.



O ya nokeng. O bona  
dinonyana tse ngata tse  
ntle di sesa nokeng. Masiba  
a tsona a ne a le boreledi.  
Di na le melala e melele.  
Mapheo a tsona a ne a le  
matle.

Ke lakatsa e ka nka  
bapala le bona. Ba batle  
haholo. Nna ke mobe.



Letsatsi:




Ka tsatsi le leng mariha a fihla. Ha eba le lehlwa hohle. Noka ya eba tshweu . Letata le lebe la hatsela la utlwa bohloko.

Ke mong. Ke hatsetse haholo.



Ha fihla lehlabula jwale.  
Letsatsi la tjhaba difate tsa ban  
tle le botala.

Ka tsatsi le leng letata le lebe  
la bona makgansi a matle hape.



Letata le utlwa bohloko jwale.  
La qala ho lla.

Ke mobe, ke mong. Ha ke na metswalle.

# Letata le lebe (e ya tswella)



Ha a ntse a lla o shebile  
fatshe hara dikeledi.  
O bona setshwantsho sa  
hae. Ke lekgansi le letle.

Ka yona nako eo makgansi a mang a feta a sesa.  
Ba bitsa letata le lebe ho sesa le bona. Letata  
le lebe la tlolela ka metsing. A ikutlwa a thabile  
haholo.

Tlo o sese le rona.  
O letata jwale ka rona.  
O feta matata kaofela ka  
botle.





L  
e  
n  
a  
n  
e  
o

## Tema 6: Ka hohle Lapeng

### 81 Bere o kutile moriri 36

O bala sengolwa sa moqoqo ka thedibere ya Pam.  
O araba dipotso hodima sengolwa  
O hlophisa mantswe mabokoseng a modumo a nepahetseng, tse, swa, ile, kg.  
Onola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.  
Ngololla dithaku tsena A, a.

### 82 Sebapadiswa sa ka sa bohlkwa 38

O etsa phuputso mme o ngola diphumano ka lenane.  
O nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano e nepahetseng.  
O ngola polelo ka setshwantsho ka seng.  
O bona leemedi bakeng sa mantswe a sehetsweng mela.

### 83 Bongi o etsa dijo tsa motsheare 40

O buisana ka setshwantsho.  
O bala resipe.  
O araba dipotso tse kgethwang hodima resipe.  
O bala mantswe mme o mamela medumo, ts, pa, du, tjh.  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.  
O ngola dipolelo ka seo ba ratang ho se ja.  
Ngololla dithaku tsena B, b.

### 84 Dijo tseo ke di ratang 42

O taka setshwantsho sa ntho eo ba ratang ho e ja.  
O hhalosetsa motswalle ka tatellano ya ho se etsa.  
O nyalanya dipolelo (moetsi-moetsuwa).  
O tlatsa mantswe a siuweng a sebedisa setshwantsho ho mo thusa.  
O fumana le ho etsetsa mantswe a morabaraba sedikadike.

### 85 Boipaballo lapeng 44

O bala phamofolete ka boipaballo lapeng.  
O araba dipotso tse tobileng hodima sengolwa.  
Medumo: th, tl, ng, tha.  
O ngola dipolelo ka seo ba se etsang hore ba bolokehe lapeng.  
Ngololla dithaku tsena C, c.

### 86 Melao ya malapeng 46

Bala phafolete ka tsa lehae.  
O taka setshwantsho ho bontsha seo ba tshwanelang ho se etsa hore ba bolokehe lapeng.  
O ngola polelo ka setshwantsho sa bona.  
O sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.  
O nyalanya mahlalosanngwe.  
O phethela dipotso ka bona ba fana ka dikarabo tsa maemedi.

### 87 Selefounu e lahlehileng 48

O bala sengolwa sa moqoqo ka selfounu e lahlehileng.  
O araba dipotso hodima sengolwa  
O hlophisa mantswe.  
O ngola pale ka ho lahlehelwa ke se seng.  
Medumo: etsa, tl, ho, hl.  
Ngololla dithaku tsena D, d.

### 88 Hodimo, tlaase, ka hare le hoohole 50

O bala ditaelo ebe o phethela setshwantsho.  
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo.

### 89 Katse e hloka ho hlokamelwa 52

O bala papatso.  
O araba dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.  
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo, ts, r a, th, hl.  
O ngola ka phoofolo ya setswalle ya bona.  
Ngololla dithaku tsena E, e.

### 90 Lehae la katse e lahlehileng 54

Tlatsa ditumanotshi ho phethela mantswe hore a nyalane le ditshwantsho.  
O bona dipotso, ho kgotsa le puo pehelo.  
O ngola dipolelo hape a sebedisa matshwao a nepahetseng.  
O etsa tsebiso ka katse e lahlehileng.

### 91 Memo ya moketjaneng 56

O bala memo.  
O araba dipotso hodima memo.  
Medumo: ket, tl, la.

## Kotara 3: Dibeke 5 - 10

O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.  
Ba ngola dipolelo ka matsatsi a bona a tswalo.  
Ngololla dithaku tsena F, f.

### 92 Etlo moketjaneng wa ka 58

phethela memo ya mokete wa bona  
O ngola dipolelo hape ho lekgathlelefetile.  
Ba bona mabitso le maetsi dipolelong.  
O phethela tafole a sebedisa tlhahisolededing e tswang setshwantshong.

### 93 Ditsuonyana tse hlano 60

O bala thothokiso ka ditsuonyana tse hlano tse nnyane.  
Medumo: fa, let, hl.  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng.  
Ngololla dithaku tsena G, g.

### 94 Ditsuonyana tse nnyane tse 62

O etsa le ho etsisa thothokiso.  
O bona mantswe a lekgathlelefetile a nepahetseng.  
O bopa mabitsoarane.  
O hlophisa mabitso ho ya ka modumo, sa, ta, re, hl, tse, o, la, tla.

### 95 Kubu le kgudu 64

Pale ya disehma.

### 96 Kubu le kgudu (e ya tswella) 65

O bala sengolwa sa moqoqo.  
O qoqa ka sengolwa le motswalle.



# Bere o kutile moriri



Pam o na le thedibere e ntjha. O rata  
ho robala le thedibere ya hae

Kgaitsemi ya hae e nyane, John le yena  
o rata ho bapala le taedibere.


Sheba ka moo ke  
entseng Tedi a be  
motle ka teng.

Kajeno ha Pam a fihla hae ho tswa  
sekolong o fumana thedibere e sehuwe  
hlohung le mpeng mona. Kgaitsemidinyana  
ya hae e kutile moriri wa bere.



Hobaneng o  
ntshenyeditse?  
Ha se hantle!

Pam o ile a kgena.  
O ne halefetse kgaitsemi ya hae.



Sheba, Pam.  
thedibere o  
motle hape.

Yaba o tentsha thedibere katiba e  
kgubedu le baki e bolou.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale, ebe o araba dipotsa.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
apesa  
bapala  
utlwa

E ne e

Ke mang ya kutileng moriri wa thedibere?

Pam o ikutlwile jwang ha a bona thedibere?

O utlwile

Mme wa Pam o apesitse eng ho thedibere?

O mo apesitse



Ttotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao. Jwale ngola dipolelo tsa hao tse pedi bukeng ya hao ya dihlakiso.

kgotso

fasitse

apeswa

otile

kgomo

nweswa

futsitse

epile

sebapadiswa

apesitse

utlwile

kgubedu

Ngola dipolelo tse pedi ka sebapadiswa sa bohlokwa seo o se ratang.

Ha re ngoleng



a a

a a

Ngololla dithhaku tsena.

Ha re ngoleng



# Sebapadiswa sa ka sa bohlokwa



Ha re etseng


Batlisia na metswalle ya hao e na le dibapadiswa difeng tsa bohlokwa.  
Ngola mabitso a bona moleng wa pele, moleng o ka tlase o ngole sebapadiswa  
sa bohlokwa.

Lebitso	Pam			
Sebapasiswa	thedibere			



Ha re ngoleng

Hlophisa ditshwantsho tsena ka lenane le nepahetseng.



Jwale ngola polelo e le nngwe ka setshwantsho ka seng.

1	
2	
3	
4	




Letsatsi:




Ha re ngoleng

Bala polelo e nngwe le e nngwe, e be o etsetsa leemedi leo o ka le sebedisang  
sebakeng sa lentswe le etseditsweng sedikadikwe.




Pam o rata ho bapala le thedibere.	O	Yena	Wena
Mme wa Pam o ile a lokisa thedibere.	O	Yena	Ona
Kgaitsemi ya Pam e sehile thedibere.	Ona	O	Yena
Bere e ile ya shebeha hantle hape.	Yona	Yena	Wena
Pam le mme ke banana.	Yena	Bona	Tsona



Boikgathollo

Latella thapo  
ho bona ke  
sebapadiswa sefe  
sa bohlokwa seo ba  
nang le sona.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bu a ka sona.



Ha re baleng

Bongi o tla etsetsa  
metswalle ya hae  
dijo ha sekolo se  
etswa kajeno.



### Samentjhisi ya mohlolo



#### O hloka eng

1 kgaba ya lebejana

botoro ya matokomane

1 panana

2 dilae tse pedi tsa borotho



#### O tlameha ho etsa tse latelang

Tlotsa botoro ya matokomane selaeng se le seng sa  
borotho.

Seha panana dikotwana o e behe hodima botoro ya  
matokomane.

Tlotsa lebejana ka lehlakoreng le leng la selae sa borotho.

Kopanya dilae tse pedi o etse samentjhisi.

Seha dikotwana tse nne.



#### Eja o thabe.



**Ha re ngoleng**

Ngola ✓ haufi le karabo e nepahetseng.

O hloka dilae tse kae tsa borotho?

A	Nngwe
B	Pedi
C	Tharo

O hloka eng hape?

A	Botoro ya matokomane
B	Tjhisi
C	lebese

Ke dikotwana tse kae tsa samentjhisi  
ha o di seha?

A	Nngwe
B	Tharo
C	Nne

O hloka tholwana e feng?

A	Apole
B	Paneapole
C	Panana



**Tlotlontswe**

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

letsatsi	bapala	dula	tjhisi
tsela	papadi	duma	tjhesa
tsamaya	panya	dutla	tjheha

Mantswe a  
tiwaelehileng

bapala  
dula  
nyane  
tlola



Ngola dipolelo tse pedi ka seo o ratang ho se ja.

**Ha re ngoleng**


Ngololla ditlhaku tsena.

**Ha re ngoleng**



<i>b</i>	<i>a</i>
----------	----------

<i>B</i>	<i>A</i>
----------	----------

# Dijo tseo ke di ratang




Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa ntho eo o e  
ratang kapa ho ejá. Bolella motswalle  
wa hao hore e etswajwang.  
Ere:

Pele ke ...

Yaba ke ...


Yaba ke ...



Ha re ngoleng



Etsa dipolelo tse nne. Etsa mola o bapise tse ka lebokoseng le bolou le tse  
ka letsohong le letona ka lebokoseng le letala.



Pam o ne a kgenne

Ke jele samentjhisi

Ke nkile sekgele sa ka

Ke timile dikerese tsa ka

hobane e ne e le letsatsi la ka la tswalo.

hobane kgaitsemi ya ka o sehile bere.

hobane ke ne ke lapile.

hobane pula e ne e ena.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe a siyo dipolelong tsena.

tlhapi

diapole

dipompong

lebese

borotho

teye



Ke rata ho nwa



O rata



Letsatsi:

Re rata




O rata ho ja



Ba rata ho ja




O rata ho nwa



Boikgathollo

Fumana o etsetse dijo sedikadikwe ka lebokoseng. Ebe o etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se napahetseng. Mantswe a mang a ka ya ka letsohong le letona ha a mang a ya tlaase.



n	a	m	a	x	p	p	l	a	s
b	g	q	r	d	o	u	e	p	q
o	g	k	b	i	n	f	b	o	u
r	d	j	r	n	g	i	e	l	h
o	t	l	h	a	p	i	s	e	t
t	i	h	a	w	o	h	e	s	z
h	h	l	m	a	n	a	m	a	x
o	t	e	y	e	g	m	a	h	e





Ha re baleng




Sutumeletsa dipitsa morao.

### BOIPABALLO LAPENG



Se bapale ka mohala wa motlakase wa ketlele.



Se bapale ka meriana.



Se bapale ka makotikoti le dintho tse bohale.



O se ke wa bapala ka dipolaka.



Se bapale ka setofo sa parafini.



Ha re ngoleng


Bala pampiri ebe o araba dipotso.



Ngola ntho e le nngwe eo mme bere a re bolellang hore re dule re ipaballetse hae.



Ngola ntho e le nngwe eo kangaroo a re bolellang hore re e etse hore re dule re bolokehile hae.






Letsatsi:



Ngola ntho e le nngwe eo mmutlanyana a re bolellang hore re e etse hore re dule  
re ipaballetse hae.

Ngola ntho e le nngwe eo tlou a re bolellang re e etse hore re dule re bolokehile hae.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

ntho	tlou	ngola	thaba
thonaka	ntlo	lengope	thato
thapo	tlala	lengolo	thari

Mantswe a  
tlwaelehileng

bolella  
dula  
hae



Ha re ngoleng


Ngola dipolelo tse 5 ka seo o se etsang ho bolokeha lapeng.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng





Ha re etseng

Etsa setshwantsho  
o bontshe seo o  
tlamehang ho se etsa  
ho dula o bolokehile  
lapeng. Jwale ngola  
polelo ka setshwantsho  
sa hao.



Ngola dipolelo tsena o sebedisa matshwao a puo. Sebedisa tlhaku e kgolo ha o qala  
polelo le kgutlo kapa letshwao la potso qetellong ya polelo. Hopola ho sebedisa  
tlhaku e kgolo ha o ngola mabitso a batho, dikgwedi, dibaka kapa matsatsi.



Ha re ngoleng

ka moqebelo sam le ati ba ilo bapala ha bo neo

o rata aeseikhirime

bongi le mosi ba ile durban ka phupjane

lebitso la ka ke



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa mola ho tloha mantsweng a ka kholomong e tala ho ya ho  
kholomo e bolou a nang le moelelo o tshwanang.



nepile

mahofi


matsoho

moshemane

kgena

kgoto

lekgabunyane



ngwana

nnete

moshanyana

tweba

diatla

kwata

diatla



Boikgathollo

Qetella dipolelo tsena ka wena le seo o se ratang. Dikarabo kaofela ke mabitso,  
mabitso a tlamehile ho qala ka tlhaku e kgolo.

Lebitso la ka ke



Motswalle wa ka wa hloho ya kgomo ke



Letsatsi la ka la tswalo ke



Lenaneo leo ke le ratang TV ke



Buka eo ke e ratang ke



Letsatsi leo ke le ratang la beke ke



Ke hlahile ka



Lebitso la titjhere wa ka ke





Ha re baleng

Ntata Bongi o lahlehetswe ke selefounu.

O halefile, "Na le a tseba selefounu ya ka e kae?"

Re shebile ka **tlasa** bethe.

**Hodima** raka.

**Ka morao** ho tafole ya ho bala.

**Ka pokothong** ya ntate.

**Ka ntle** ho ntlo.

**Ka hara** ntlo.


**Pela** tafole.

**Hodima** TV.

Ka nako eo – ting ting, ting ting.

Re fumane founu ka **hara**

Sehatsetsi!



Ha re baleng

Bala pale araba dipotso.

Ntate o lahlehetswe ke eng?

O lahlehetswe ke

Ngola tulo tse pedi tseo ba shebileng ho tsona ha ba batla selefounu.

Ba shebile



Letsatsi:

Ba fumane selefoune hokae?

Ba e fumane ka

Na o kile wa lahla ho hong? E ne e le eng?



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

letsatsa

sebeletsa

ntle

ntlo

hokae

hloma

hloho

hoseng

hoeletsa	tlase	hodimo	hlohlona





Ngola pale ka ho lahlehelwa ke ho hong. E ne e le eng?  
O ile wa e fumana kae?

Mantswe a tlwaelehileng

hodimo  
kahare  
kantle  
tlase

Handwriting practice area for the words: hoeletsa, tlase, hodimo, hlohlona, Ha re ngoleng, and Ngololla ditlhaku tsena.





Ha re etseng

Pata ho hong ka  
tleseng. Motswalle  
wa hao o tlamehile  
ho se batla. O  
tlamehile hore, "Ke  
sheba ka morao .....  
kapa ka tlase .....  
kapa pela ..." .  
Sebedisa mantswe  
a ngotseng ka  
bofubedu leqepheng  
la 48 ho o thusa.



Ha re ngoleng

Bolela lentswe ka setshwantsho se seng le se seng.  
Jwale qetella lentswe le leng le le leng o sebedisa a  
kapa o.

a


e

o

 seterata	 n _ kana	 idim _ la
 f _ ta	 ik _ tlolla	 m _ tla
 diap _ le	 k _ ropa	 lema _



Letsatsi:



Boikgathollo

Bala ditsebiso tsena, ebe o qetella  
setshwantsho.



Etsa setshwantsho sa letsatsi le  
sefofane ka hodima sefate.

Etsa setshwanstho sa kgofu pela  
dipalesa.

Etsa setshwantsho sa nonyana hodima  
sefate.

Etsa setshwantsho sa kgudu haufi le  
dipalesa.

Etsa setshwantsho sa dipalesa ka tlasa  
sefate.

Etsa setshwantsho sa serurubele ka  
hodima kgudu.




Ha re ngoleng

Kgethollela mantswe ana mabokoseng ana a dimpho.

dijo	terene
sejana	dikobo
diaparo	polasi

seledu	peo
sefate	teko
terata	palesa









Ha re baleng

## Na o rata dikatse?

Re na le katse e ntle  
e hlokang lehae.

E na le mohatla o molelele  
le metsero.

E rata lebese le tlhapi.

**Lebitso la yona ke Nono.**

Ha o batla ho e thusa ebile le ho  
e hlokomela, founela Tshepiso,  
SPCA, 012 012 0120.



Ha re ngoleng

Bala papatso o tshwaye karabo e nepahetseng. ✓

Ke phoofolo efeng e hlokang  
lehae?

A	Ntja
B	Katse
C	Pere

O founela mang ha o batla katse?

A	Tshepiso
B	Lebenkele la diphoofolo
C	Rapolasi



Letsatsi:

Lebitso la katse ke mang?

A	Nono
B	Kitty
C	Ben

E rata ho nwa eng?

A	Lebese
B	Senomaphodi
C	Teye

Katse e rata ho ja eng?

A	Lebese
B	Tjhese
C	Tlhapi

Katse e rata ho itshwara jwang?

A	E rata ho robala ka nako tsohle.
B	E rata ho tlola.
C	E rata ho lwana.



Tlotlontswe

etsa

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

rinya

thuisa

hlapa

hlatswa

pitsa

rekisa

thinya

katse	robala	thusa	hlokomela

Mantswe a tlwaelehileng

pele  
potso  
reka  
robala



Ha re ngoleng

Ngola ka phoofolo eo o e ratang.




e 


Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



# Lehae la katse e lahlehileng



Ha re etseng

Kenya tumannotshi tsena: a, e, i, o kapa u ho mantswe a latelang hore lentswe le leng le le leng le nyalane le setshwantsho.

k _ ku
b _ esekele
k _ se
kg _ nna




har _ ka
kh _ ete
p _ lokelo ya nonyana
m _ lepa



Ha re ngoleng

Bolela hore dipolelo tsena ke tsa dipotso, makalo kapa pehelo.  
Jwale tlatsa ?, ! kapa kgutlo.



Lebitso la hao o mang?	Potso 
Tlohela ntho eo	
Letsatsi ke 25 Phupjane	
Phakisa	
O dula hokae	
Letsatsi la hao la tswalo le neng	
Ke rata lehlabula	
Na o rata dikatse	



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tsena ebe o kenya matshwao a nepahetseng.



na o rata dikatse

lebitso la katse ya ka ke Nono

jabu le sam ba rata ho bapala bolo

ke hlahile ka mphalane



Boikgathollo

Etsa papatso ka katse e lahlehileng. Tlatsa dikgeo ho qetella papatso. Etsa setshwantsho o bontshe ka moo katse e shebahalang ka teng.



## THUSA HO FUMANA SE LAHLEHILENG



Tlatsa mofuta wa phoofolo



O kile wa bona

Katse ya ka e shebahala tjena.  
(Etsa setshwantsho sa phoofolo eo o e ratang.)

Lebitso la katse ya ka ke

Ha o fumana katse ya ka, letsetsa ho  
(Tlatsa lebitso la hao.)

ka  
(Tlatsa fonofono.)

# Memo ya moketjaneng



Ha re baleng



Ha re ngoleng

Bala memo, ebe o araba dipotso.

Ke mang ya nang le moketjana?	
O tla be a le lemo di kae?	
Moketjana o qala ka nako mang?	
Moketjana o fela ka nako mang?	
Moketjana o ka dikae?	
Nomoro ya ntlo ya habo Amo ke mang le lebitso la seterata?	



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
motle  
ngwana  
tswa  
tsamaya

mokete	ntlo	bapala
sekete	matlo	makala
moketeng	tlola	harola



Ngola dipolelo tse pedi ka letsatsi la hao la tswalo.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Na o tla tla  
moketjaneng waka.



Ngololla ditlhaku.


Ha re ngoleng



f

J

# Etlo moketjaneng wa ka



Ha re etseng

Tlatsa memo ena ya  
mokete wa hao.



Ha re ngoleng

Kajeno ke letsatsi la ka la tswalo.

Maobane

Kajeno pula e a na.

Maobane e

Kajeno ho a tjhesa.

Maobane ho

**Tlo moketjaneng wa ka!**





Ke qeta dilemo tse \_\_\_\_\_.

Moketjana wa ka o ka di \_\_\_\_\_.

O qala ka hora ya \_\_\_\_\_ o fela  
ka hora ya \_\_\_\_\_.

Aterese ya ka ke  
Nomoro ya ntlo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Seterata \_\_\_\_\_

Tulo \_\_\_\_\_

Bolela ha eba o tla tla hle.

Ke nna \_\_\_\_\_.

Ho tswa ho \_\_\_\_\_.

Ngololla dipolelo tsena, o qala polelo e nngwe le e nngwe ka  
"Maobane".





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Polelong e nngwe le e nngwe, sehella lebitso la motho mola ka tlase, jwale  
etsa sedikadikwe lentsweng le re bolellang hore na motho eo o etsang.

Jabu o mathela sekolong.

Ati o bala buka.

Pam o tshwere Bere.

Sam o bapala bolo.



Neo o raha bolo.



Lebo o bua ka fonofono.

Bongi o reka katse.



Zinhle o ja ditjhipisi.



Boikgathollo

Ba dilemo di kae?  
Tlatsa mabitso a bona  
le dilemo tafoleng e ka  
tlase.



Peter      Thabo      Candy      Lulu      John

3      7      9      6      5

Lebitso	Selemo

Lebitso	Selemo



Ha re baleng



## Mme Sethole le ditsuonyana tsa hae

Ke lakatsa e ka nka fumana seboko  
se senyane se nonneng.


Ke lakatsa e ka nka fumana seboko se  
sesenyane se nonneng.



Ke lakatsa e ka nka fumana  
poone e ntle e tshehla.



Ke lakatsa e ka nka fumana lekgapetla  
le lenyane le letala.





Letsatsi:

Ke lakatsa e ka nka fumana lejwe  
le lennyane.



Ha le batla dijo, tlong le fate mona.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

fata	letala	hlohlora
sefate	letata	hlonama
fatang	letamo	hlena


Mantswe a  
tlwaelehileng

fata  
hlonama  
nnyanne  
tata



Ngololla polelo ena. **Ha re ngoleng**

# Ditsuonyana di a fata hape di ð itlhothhora.



g

Ngololla ditlhaku tsena.

**Ha re ngoleng**



y



Ha re etseng

Bala pale ya ditsuonyana tse nnyane tse hlano, ithuteng yona le metswalle ya hao e mehlano. E mong le e mong a nke sebaka sa ho ba e nngwe ya ditsuonyana. E mong wa lona e be mme sethole.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe karabong e nepahetseng.

Maobane ke ile/ya ka bapala ha bo Bongi.



Hosane ke ile/ya sekolong.

Bekeng e fetileng ke bona/bone ditsuonyana.


Jwale ke bapala/bapetse le katse ya ka e ntjha.



Ha re ngoleng

Qetella dipalo tsena.

ntate + moholo =



tsebe+kgolo =



qhoma + nkong =



boema + sefofane =



mosadi + moholo =




mme+ngwana =





Letsatsi:



Boikgathollo

Fumana mantswe ana mabokoseng a modumo lebiding  
le leholo. Di tlose lenaneng ha o di ngotse lebokoseng le  
nepahetseng.

koloi

tata

rekisa

hetla

fata

qhotsa

tlala

hlakola

reka

patala

pitla

pula

lapa

hloho

futsitse

hloma

hlola


tsela

bere

matla


bapisa

katse





## 95 Kubu le kgudu

Kotara 3 – Dibeke 9–10



Ha re baleng

Etsa pale ena ya disehwa hore o bale ka pale ya kubu le kgudu. Mena meleng e kopaneng mme o sehe meleng ya matheba.



A re bueng

Jwale bala pale ena ya kubu le kgudu. Ke pale ya nnete. Bua le motswallé kamoo diphoofolo tsena e leng metswallé ya bohlokwa.



Ha re ngoleng

Bala pale ya kubu le kgudu hape mme o ngole dipolelo tse 5 ho bolela pale.

A large blue-outlined rectangular box with five horizontal lines inside, intended for the child to write their response to the activity.




b



Tloo, ngwana Molemo. Re tla o isa  
serapeng sa diphoofolo tsae halha.

Ba isa Molemo serapeng. A dula  
serapeng se nang le letamo le leholo.

Mena moleng o kopaneng



Seha moleng wa matheba ha o se o setepotsé buka ya hao



Moraonyana ha Molemo a ntse a hola  
o ile a kopana le ngwana wa kubu ya  
bitswang Cleo. Kajeno o phela ka  
kgotso le Cleo.



16

Mena moleng o kopaneng

Setepotsé



# Kubu le kgudu

1



L




Le watle.  
Ba hulela ngwana kubu ka ntle ho

Ngwana kubu o dula le mme wa hae ba thabile.




2

Ol



Molemo o bapala le kgudu e tsofetseng.  
O rata ho hlwella hodima mokokotlo wa Mzee.



15




||



Serapeng a kopana le kgudu e kgolo.

9




ho leka ho mo hula ho tswa lewattle.  
Ba sebedisa marapo a tlhapi le dikoloi  
kubu ho kgutlela lefatsheng.  
E mong le e mong a leka ho thusa

Kubu le kgudu ya eba metswalle ya  
nnete. Ba ja, ba sesa le ho  
bapala mmoho.



14



3



5




Thusa! Ntthusé hle! Ke  
monnyane ha ke kgone ho sesa.

Metsi a mo hoholela nokeng a  
detella a le lewattle.


Ka tsatsi le leng ha fihla sefeso se  
seholo. Pula ya hohola ngwana kubu  
ho mmae.

Thusa! Thusa! Mme  
wa ka o kae?



4

12




Na o ka ba  
mme wa ka  
ka kopo?

Ngwana wa Kubu o ne a hlolohetswe  
mme wa hae.

Kgudu e kgolo e ne e bona hore  
Molemo e ne e sa le ngwana. A lebella  
Molemo a mmontsa hore a je eng le  
hore a robale kae.

Jwale mamela,  
ngwana.



13



L

e  
n  
a  
n  
e  
o

## Tema 7: Maobane, kajeno le hosane

### 97 Ditaba tse tswang ho motswalle 70

O bala lengolo  
O araba dipotso tse kgethwang hodima lengolo  
O bala matsatsi a itseng mangolong mme o a rekota alemanakeng

### 98 Meralo ya rona 72

Medumo: t, hl, tl, ts  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng  
O latellisa dipolelo ho ya ka pale  
Ba ngola ka ditaba tsa bona  
O etsa thothokiso

### 99 Konsarete sekolongs sa rona 74

O bala tsamaiso ya konsarete ya sekolo  
O araba dipotso hodima tsamaiso ya konsarete ya sekolo  
Medumo: s, hl, k, f  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng  
Ba ngola dipolelo hodima seo ba tl Lang ho se etsa ka matsatsi a phomolo  
Ngololla ditlhaku tsena H, h, l, i, J, j

### 100 Ho etsahetse eng konsareteng 76

Dihlopheng kgethang se seng ho tswa tsamaisong ya konsarete mme le se behele tlelase  
Lepa pheletso ya pale  
O phethela pudulwana ya ho qetela ya puo paleng  
O nyalyana dipolelo ho pheletso ya tsona e nepahetseng

### 101 Nako 78

O bala pale ka dinako tsa mesebetsi ya Busi  
O bona nako e nepahetseng ho tswa paleng  
O tlatsa tafole ya mesebetsi ya letsatsi ya Busi  
Medumo: l, h, ts, kg  
Ngololla ditlhaku tsena K, k, L, I, M, m

### 102 Letsatsi la ka le maphathaphathe 80

Ngola ka lenaneo mesebetsi ya bona ya letsatsi  
O sebedisa mantswea a lekgathe lefetile dipolelong  
O nyalyana malatodi

O taka ditshwantsho ho phethela ditshwantsho

### 103 Ke beke e mpe ena ho Dan 82

O bala sengolwa sa moqoqo ka Dan  
O araba dipotso hodima sengolwa  
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo m, d, n, h  
O ngola dipolelo a sebedisa a mang a mantswe  
Ngololla ditlhaku tsena N, n, O, o, P, p

### 104 Ho Hodimo, tlase, ka hare, ho potoloha 84

Ba tshwantshisa se etsahetseng ho Dan.  
O taka setshwantsho ho ho bontsha mesebetsi ya bona ya letsatsi bakeng sa beke  
O ngola dipolelo ka setshwantsho  
O phethela mantswe ebe o a nyalyana ditshwantshong

### 105 Re nka Leeto 86

O bala sengolwa sa moqoqo ka matsatsi a phomolo a tl Lang  
O tlatsa polane ya matsatsi a phomolo alemanakeng  
O araba dipotso hodima tokiso ya matsatsi a phomolo  
O hlophisa mantswe ho ya ka medumo w, b, p, l  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng  
Ngololla ditlhaku tsena Q, q, R, r, S, s

### 106 Re sa ntsane re hahlaula 88

O bona diporovinse mmapeng  
O sebedisa matshwao a nepahetseng  
O sebedisa matshwao dipolelong le ho tseba mefuta ya dipolelo  
O ngola dihlooho tse loketseng dibuka  
O lepa seo dibuka di tl Lang ho bua ka sona.

### 107 Lelapa la heso le diphoofolo 90

Ngololla ditlhaku tsena T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y  
O bala sengolwa sa moqoqo ka lelapa le diphoofolo tsa setswall  
O phethela tafole ka ba lelapa labo tl asa dihlooho tse behetsweng  
Medumo: tj, h, ny, b, k  
O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

## Kotara 4: Dibeke 1 - 4

### 108 Ke sefe se boholokwa? 92

Mosebetsi wa boithabiso ho kopanya matheba  
O ngola dipolelo hape a sebedisa matshwao a nepahetseng  
O bona maetsi le mabitso  
O ngolla wa lelapa setifikeiti sa bokgoni

### 109 Ho ngola pale 94

Buisa le motswalle ka moraloo wa pale  
O tlatsa boitokiso ba pale a sebedisa dihlooho tse nehelanweng  
O latela ditaelo bakeng sa buka ya dipale ya disehma

### 110 Dilotho 97

O araba dilotho

### 111 Jack le lehlaka la nawa 98

O bala moqoqo ka Jack le sefate sa nawa


### 112 Jack le lehlaka la nawa (le ya tswella) 110

### 112b Jack le lehlaka la nawa (le ya tswella) 112





Ha re baleng



Bongi ya ratehang

Ho ne ho le monate ho kopana le wena netebolong maobane.


Jwale re maphathaphathe haholo sekolong. Labohlano le tl Lang re tla be re na le konsarete sekolong sa rona. Banana ba tla etsa motjeko wa setso. Bashanyana bona ba tla bala thothokiso ya kubu le sekolopata. Jabu yena e tla be e le seswaswi se hlwahlwa.

Ho ne ho le monate sekolong. Nakong ya kgefutso ke ne ke bapala le Zinhle le Lizzy. Maobane re ne re bapala bolekemaipatile. Zinhle o ile a ipata ntlong e sefateng. Re ile ra mmatla hohle mabaleng empa ra se ke ra mo fumana. Ke ile ka hoeletsa, "Zinhle tswa!" Yaba re a mo fumana.

Re se re tla kopana hape netebolong.

Suzy

24 Crest Road  
Seaville  
3880  
20 Phato 2015





Letsatsi:



**Ha re ngoleng**

Bala tlhaku hape, jwale kgetha karabo e nepahetseng. ✓

Ke mang ya ngotseng lengolo?

A	Bongi
B	Suzy
C	Zinhle

Metswalle ya Suzy ke bomang?

A	Zinhle le Robbie
B	Zinhle le Lizzy
C	Lizzie le Sandy

Konsarete e tla ba ka kgwedi efe?

A	Phato
B	Lwetse
C	Mphalane

Lizzy o tla etsa eng konsareteng ya sekolo?

A	Tantsha
B	Sebapadi se hlwahlwa
C	Bala thothokiso



**Ha re ngoleng**

Bala lengolo lena ka hloko.  
Leka ho fumana matsatsi  
le dinako tse lengolong.  
A tshwaye alemanakeng.  
O nto araba dipotso.

Phato



Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo	Sontaha
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Suzy o ngotse lengolo ka **letsatsi** la bokae bekeng?

\_\_\_\_\_

O ngotse lengolo ka **letsatsi** lefe?

\_\_\_\_\_

O kopane le Bongi netebolong ka **letsatsi** la bokae?

\_\_\_\_\_

O kopane le Bongi netebolong ka **letsatsi** lefe?

\_\_\_\_\_



Tlotlontswé

Bala mantswe. Mamela modumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
**batla**  
**letsatsi**  
**monate**  
**ngola**

khonsare <b>te</b>	<b>hlwahlwa</b>	<b>batla</b>	dipot <b>so</b>
monate	Zinh <b>le</b>	nt <b>long</b>	letsat <b>si</b>
ipata	hoh <b>le</b>	mmat <b>le</b>	ngot <b>se</b>



Ha re ngoleng

Nomora dipolelo tsena ho ya ka tatelano ya tsona  
ho tlaha ho 1 ho fihla ho 3

	Suzy o tla tantsha konsareteng ya sekolo ka kgwedi ya Loetse.
	Suzy o ngoletse Bongi lengolo.
	Suzy le Lizzy ba kopana netebolong.



Ha re ngoleng

Ngola ditaba tsa hao.



Maobane	
Kajeno	
Hosane ke tla	
Kgwedi e tlang ke tla	



Letsatsi:



Ka dihlotswana  
ikwetlisetseng ho bala  
thothokiso ya Mzee,  
sekolopata, le kubu e  
nnyane.



Pina ya Kubu e thabileng

Kubu e nnyane

E qhala metsi ka mokadi.



E tsamaya nokeng

E phara seretse menwaneng  
ya yona.

Mzee a fihla ho yona

E itsamaela pela lebopo.

Mzee le kubu e nnyane ya eba  
metswalle e meholo.





Ha re baleng



Lenanetsamaiso la Konsarete ya  
Sekolo sa Poraemari sa Lesedi

Letsatsi: 26 Phato 2015


Nako: 6.00 mantsiboya ho ya ho 7.30  
mantsiboya

Dintlha

- 1 Pulo ka Mosuwehlooho wa rona, Mof A Nkuna.
- 2 Thothokiso ya Mzee le Kubu e nyenane.
- 3 Motjeko wa setso.
- 4 Ho fana ka kgau ya tlholo dikereiting tsa 1, 2 le 3.
- 5 Mmino ka Sehlopha 3.
- 6 Jabu sebapadi se hlwahlw.

Tjhelete ya ho kena RIO

Ho tla rekiswa makwenya le tee pele konsarete e qala.



Ha re baleng

Bala lenane tsamaiso la konsarete ya sekolo o nto araba dipotso.

Konsarete e ka letsatsi lefe?

Konsarete e qala le ho fela ka nako efe?

Qala \_\_\_\_\_

Fela \_\_\_\_\_

Mosuwehlooho wa sekolo ke mang?

Seswaswi se hlwahlw ke mang?

Ho tla bina sehlopha sefeng?

Ke dihlopha dife tse tla fumana kgau?

Ho tla rekiswang konsareteng?

Ho kena konsareteng e tla ba bokae?



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
**batla**  
**kena**  
**lla**  
**ntho**

sebapadi	se <b>h</b> lopha	sekolo	dife
lesedi	Mosuwe <b>h</b> looho	kena	difeng
thothokiso	<b>h</b> wahlwa	labokae	fumana



Na o tla batla ho ya konsareteng ya sekolo?  
Bolela hore hobaneng.

Ha re ngoleng



Handwriting practice area with five horizontal lines for each row.



Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng



Handwriting practice for the letter 'h'.

h h

Handwriting practice for the letter 'i'.

i i

Handwriting practice for the letter 'j'.

j j





**Ha re etseng**

Sehlopheng sa lona, kgethang ntsha e le nngwe ho tswa lenanetsamaisong la konsarete mme le ikwetlisetse ho e etsa. E tshwantsheng ka phaposing. E reng titjhere a le bolelle hore le bapala karolo efe lenaneng la konsarete. Le ka nna la batla ho bala thothokiso, ho bapala motjeko kapa ho bina pina.



**Ha re ngoleng**

Sheba ditshwantsho tsena. Phetela motswalle wa hao pale le hore o nahana hore pale e tla qetella jwang. Jwale tlatsa puopehelo ho bontsha hore titjhere o ne a reng.



1

**Mmampodi: Mphe dijo  
tseo tsa hao kapa ke  
tla o bolaisa makotofa.**



2



3



4



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya qalo ya polelo lebokoseng le bolou le qetello e nepahetseng lebokoseng le letala.

Pam o jele dijo tsa hae tsa motshehere

Ke jele semantjhisi

Ke bitsitse titjhhere

Titjhhere o ne a halefetse Thabo

hobane Thabo o ne a batla dijo tsa ka tsa motshehere.

hobane o ne a lapile.

hobane o ne a thibane ditsebe.

hobane ke ne ke lapile.

Boithabiso

Fumana le ho etsa sedikadikwe mantsweng a ka lebokoseng a tsamaelanang le ditshwantsho. Jwale thala mola ho tlaha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng. Hopola hore mantswe a ka nna a rapama kapa a ya tlase.

s	e	k	o		o		z	c	o	s
r	a	m	e	t		a	e	k	e	
n	g	w	a	n	a	e	m	g	k	
s	e	t	w	e	b	a	a	o	o	
s	e	t	u		o	d	r	m		
j	w	a	n	g	u		u	o	o	
m	o	q	h	a	k	a	i	o		
m	o		o	m	o	h	i	d	o	

SES HL Gr2 B2 TH7.indd 77

TITJHERE: Saena

Letsatsi


77

2019/07/22 10:16:45



Ha re baleng


Bala pale o nto bapisa watjhe le setshwantsho ho polelo e nepahetseng.  
O se o etseditswe mohlala wa pele.




pm




pm




am




pm



pm



am



pm

Ka Mantaha Busi o tsoha  
ka 6 hoseng.

O ya sekolong ka 7 hoseng.






Ka 1 motsheare o fihla lapeng.

O bapala le Pam ka 3 wa  
motsheare wa mantsiboya.

O etsa mosebetsi wa sekolo  
wa hae ka 4 motsheare wa  
mantsiboya.

O ja dijo tsa mantsiboya ka 6.

O robala ka 8.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa ka tseo Busi a di etsang ka dinako  
tsena letsatsi le leng le le leng.

Mantswe a  
tlwaelehileng

hodima  
lefifi  
rata  
thata

Hora ya 6	
Hora ya 7	
Hora ya 1	
Hora ya 3	
Hora ya 4	
Hora ya 6	
Hora ya 8	







Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



robala	hoseng	mantsiboya	kgamme
bapala	hodimo	tsoha	kgenne
lapeng	hae	letsatsi	kganna

Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng





Ha re etseng

Tlatsa ka tseo o di etsang ka dinako tsena  
letsatsi le letsatsi.





Hora ya 6	
Hora ya 7	
Hora ya 1	
Hora ya 3	
Hora ya 4	
Hora ya 6	
Hora ya 8	



Ha re ngoleng

Ha ho hlomathiswa e qetellong ya leetsi hona ho bolela hore ketso e se e  
etsahetse.  
Bala dipolelo tse pedi tse hlahlamanang. Kenya e lentsweng le ntshofaditsweng  
mme o le sebedise ho qetela polelo ya bobedi.



Busi le Pam ba rata ho bapala.



Beke e fetileng ba **bapetse** netebolo.

Jabu a ka **qhomā** jwalo ka senqaqana.

Maobane o \_\_\_\_\_ le John.

Busi a ka **pheha**.

Maobane o \_\_\_\_\_ tlhapi.

Pam a ka **raha** bolo haholo.

O e \_\_\_\_\_ haholo ya kena letanteng.



Letsatsi:

## Malatodi



Ha re ngoleng

Thala mola ho tloha  
lentsweng kholomong  
e tala le mantswe a  
hananang le ona a ka  
kholomong e bolou.




Boikgathollo

Etsa ditshwantsho tsena tse 3.

hodimo
ho tla
butle
ntjha
letsatsi
ka ntle
hlonama
tjhe
telele


thaba
bosiu
kgutshwane
ka hare
kgale
e
ho kgutla
kaapele
tlase



1

Ke hora ya 8 hoseng.  
Letsatsi le ne le kganya.  
Ntja e lelekisa katse.

2



2

Katse e hlwella hodima  
sefate. Ho ne ho hlakile.


3

Ke bosiu katse e theoha  
sefateng.

1



3





Ha re baleng

Dan wa batho beke ena e mpe ho yena. O tsoha ka mora nako ka Mantaha. O siuwa ke bese mme o fihla ka morao ho nako sekolong. "Hobaneng o le morao nakong sekolong Dan?" Ho botsa titjhere ya hae.




Ka Labobedi o ya sekolong empa o lebala mokotla wa hae wa dibuka tsa sekolo ka beseng. Ha a fihla ka phaposing, o tshwere feela bolo ya papadi ya maoto. "Mokotla wa hao wa sekolo o kae, Dan?" ho botsa titjhere ya hae.

Ka Laboraro o tsoha hoseng. O kena beseng. A tsamaya, a tsamaya. Empa Dan o palame bese esele. Bese e mo isa sekolong se seng. "Dan o kae kajeno?" ho botsa titjhere.



Ka Labone Dan ha a fumane diaparo tsa hae tsa sekolo. O ya sekolong a apere diaparo tsa ho sesa. "Diaparo tsa hao tsa sekolo di kae, Dan?" ho botsa titjhere.



Ka Labohlano Dan o tsoha hoseng haholo. O ya sekolong ho sa le lefifi. O ne a kgathetse haholo yaba o a robala ka phaposing. "Hobaneng o robetse, Dan?" ho botsa titjhere.



Ka Moqebelo Dan o ya sekolong empa heke ya sekolo e ne e notletswe. Dan wa batho! Ha ho sekolo ka Moqebelo.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale o nto araba dipotso.

Mantswe a  
tlwaelehileng  
**botala**  
**fapaneng**  
**fensetere**  
**robala**

Ke hobaneng Dan a fihlile morao ho nako ka Mantaha?

Hobane o ne

Ke letsatsing lefe leo Dan a ileng a ya ka bolo ya papadi ya maoto sekolong?

Ke letsatsing lefe leo Dan a ileng sekolong a apere diaparo tsa ho sesa?

Ho ile ha etsahala eng ka Moqebelo ha Dan a fihla sekolong?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

mora

diaparo

molomo

nakong

hae

kena

morao

dikobo

nako

fihla

hoseng

dibuka



Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng



n

nn

n

nn

o

oo

o

oo

p

pp

p

pp



Ha re etseng



Ha re ngoleng

Tshwantshisang ho bontsha hore letsatsi  
le leng le leng ho ne ho etsala eng ka  
Dan. E mong le e mong a iketse Dan.  
Le ka nna la boela la nka karolo ya Dan  
kaofela.



Etsa setshwantsho ho  
bontsha hore o etsang  
letsatsi le leng le leng.  
Tlatsa matsatsi.




Ha re ngoleng

Ngola hore o etsang ka matsatsi ana.



Mantaha	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labohlano	
Moqebelo	
Sontaha	



Letsatsi:



Boikgathollo

Bopa mantswe ka ditlhaku mme o di ngole  
dibakeng tse ka tlase. Jwale fumana lentswe  
le tsamaelanang le setshwantsho.



he

ha

lo

hma



ra

ha

a

ta

em

kam

lo



a

sa

du

ma

ku

du

si



du

hu

si

la

bu

si

hu



hla

a

sa

la

su

ko

bo



e

sa

ka

ma



Ha re baleng

Nako ya matsatsi a phomolo e atametse. Baithuti kaofela ba bua ka hore ba tla etsa eng nakong ya matsatsi a phomolo. Baithuti ba bahlano ba tla nka leeto ho ya ditoropong tse fapaneng. Titjhhere o ba kopa ho tlatsa bukeng ya ho ngola ditlhophiso ka seo ba tla se etsa ka nako ya matsatsi a phomolo.



### Ditlhophiso tsa matsatsi a phomolo

Lebitso	Beke	Dibaka	O tla be o etsang moo?
Ati	Labone	Johannesburg	Ke tla ya moketjaneng wa motswala wa ka.
Dan	Mantaha	Polokwane	Tjhakela nkgono wa ka.
Bongi	Laboraro	Durban	Ke ya lebopong la lewatle.
Jabu	Labohlano	Mbombela	Ke ya Kruger Park.
Busi	Moqebelo	Umtata	Ke ya lenyalong.
			Tlatsa seo o tla se etsa.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipotso tsena. Ngola dikarabo tsa hao meleng.

Ke mang ya tla ya Johannesburg?

Dan o tla etsa eng ka Mantaha?

Ke mang ya tla ya lebopong la lewatle?

Busi o tla etsa eng ka Moqebelo?

Ke mang ya tla ya Kruger Park?

Wena o tla ya hokae?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

motswana

laboraro

Polokwane

labone

Dibaka

Polokwane

Labone

phakeng

lewatle

beke







lebopo

lebitso

Mantswe a  
tlwaelehileng  
fihla  
kopa  
thiba  
tshohile



Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng





Ha re etseng

Etsa mola ho bontsha  
hore ngwana e mong le  
e mong o ya kae.



Dan

Polokwane

Polokwane



Bongi

Durban



Jabu

Mbombela



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo, hape o sebedisa ditlhaku tse kgolo le dikgutlo.

dikolobe di na le mehatla e ikgarileng

thuhlo e na le molala o motelele

qwaha e na le metsero

tlou e na le mokadi o molelele



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Re qetella polelo ya pehelo ka kgutlo. (.)  
Re qetella polelo ya potso ka letshwao la potso. (?)  
Re qetella polelo e bontshang ho makala ka  
letshwao la makalo. (!)

Tlatsa polelo e nngwe le e nngwe o sebedisa matshwao a qetellong polelo.  
Bolela hore ke mofuta ofe wa polelo. Tlatsa qetelo e napahetseng.





Ke rata dipompong (.)	pehelo
Lebitso la hao o mang	
Se tlolle tsela, ho na le makoloi	
O dula hokae	
Ke na le Bere e mmala o mopinki	
O bala eng	
Ha ke rate mariha	
Hlokomela, ho na le noha	



Boikgathollo

Ngola dihlooho tsa dibuka tsena. Sehlooho sa buka se re bolella hore pale e bua ka eng. Bolella motswalla wa hao hore o nahana hore buka e nngwe le e nngwe e bua ka eng. Nomora dibuka ka tatelano ya tsona ho ya ka moo o batlang ho di bala ka teng. Qala ka 1 ho buka eo o batlang ho qala ho e bala, mme o qetele ka 4 bukeng eo o tla qetella ka yona.





**Lelapa** la heso le leholo. Kajeno re tjhakelwa ke bomotswala ba rona. Mme ke mooki. Ntate o sebetsa dikepeng. Nkgono o a re hlokomela ha mme a ile mosebetsing.

Ke rata haholo ha bomotswala ba re tjhakela hobane re bapala bolo ya maoto le bolekemaipatile. Ka nako e nngwe ngwaneso e monyane o rata ho bapala le rona empa ha a kgone. O sa le monyane haholo.

Re na le diphoofolo tse ngata. Ke na le tlhapi ya gauta le nonyana. Kgaitsemi ya ka e na le **ledinyane la ntja** le **ledinyane la katse**. Ka nako e nngwe madinyane ana a batla ho ja tlhapi ya ka.



Ha re ngoleng

Sheba ditho tsa lelapa. Qetela tafole ena.

Lebitso	Ke setho sa lelapa jwang	Dilemo
Peter	Motswala	 12



Letsatsi:

Lebitso	Ke setho sa lelapa jwang	Dilemo



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

tjhaka	lesedinyana	olo	katse
tjhakela	nonyana	bapala	kajeno
tjhakelwa	monyane	batla	mooki

Mantswe a  
tlwaelehileng  
lelekisa  
ledimo  
mohlolo  
morao



Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng



t o

w u

u v

x c

v u

y g



Ha re etseng

Ke phoofolo efe ena?  
Kopanya matheba ho  
fumana.

a  
z

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q



Ha re ngoleng

Ngola polelo e nngwe le e nngwe o sebedisa ditlhaku tse kgolo le  
diqetello tse nepahetseng.



na re ka ya phakeng

Na re ka ya phakeng (?)

ati le bongi ba ya phakeng

se sesetse hodimo hakana

na nka fumana balunu





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Mantswe a bontshang ketso a re bolella ka se etsahalang. Bala polelo e nngwe le e nngwe mme o sehelle mola ka tlasa mantswe a bontshang ketso. Jwale etsa sedikadikwe ho potoloha motho kapa ntho e etsahalang.



Dinonyana di a fofa.



Katse e a qhoma.



Letata le a sesa.



Bana ba a bapala.




Watjhe e a qaqqata.



Ngwanana o a bina.



Ngwana o a lla.



## Kgau ya bohlakwa ya setho sa lelapa.



Boikgathollo

Tlatsa lebitso la motho.

Hhalosa sebolepho sa hae. Ke sefe se etsang hore motho enwa a be bohlakwa?

Etsa  
setshwantsho  
sa motho eo  
mona.

O fumana kgau ho tswa ho

Letsatsi

Etsa setshwantsho sa motho.



A re bueng

Moralo wa  
Pale uja kaBuisana le motswalle wa hao ka pale eo o tla e ngola. Jwale fana  
ka maikutlo a hao leqepheng lena.

Mophetwa ke mang paleng ya hao?

Mophetwa le  
tikoloho.

Pale e etsahetse hokae?

Pale e etsahetse neng?

Qalo


Ho etsahetse eng qalong ya pale?

Bohareng

Ho etsahetse eng bohareng ba pale?

Qetelo

Pale e qetella jwang?





## KAMORA BUKA



## DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

## BOKANTLE BA BUKA

Etsa setshwantsho mona

MOHATO WA 1: Mena mathebenq moleng  
MOHATO WA 3: Keng setepalora bukeng lena

Ngola lebitso la buka mona

Ngola bitso la hao (o mongodi)

1

MOHATO WA 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyu setepalora bukeng ya hao

MOHATO WA 2: Mena mathebenq moleng

5

4

Tswelapelle ka pale ya hao mona ledépheng la

Ngola bohare ba pale ya hao mona ledépheng la

Etsa setshwantsho mona

Etsa setshwantsho mona



Etsa setshwantsho mona

Qala ho ngola pale mona ebe o ya leqepheng la bobedi

2

Etsa setshwantsho mona

Qetella pale ya hao.

7

3

9

Tswelapelle ka pale ya hao mona.

Ngola hore ho etsahehetseng dethellong ya pale.

Etsa setschwantsho mona

Etsa setschwantsho mona

# Dilotho

Boikgathollo

Bapisa dilotho tsena le ditshwantsho tse nepahetseng.  
Jwale tlatsa ka dikarabo dibakeng tse siilweng.  
O ka nna wa sebedisa mantswe ana ho o thusa.



ntlo



pere



daenasoro



aesekirimi



thuhlo



sekgele



mopheme



kgudu



palesa



katse

Ke moholo mme o phela ka hare ho  
nna. Nna ke mang?

ntlo

Molala wa ka o motelele. Ke ja  
makgapetla a difate. Nna ke mang?

Ke na le ditsebe tse telelele mme ke  
matha haholo. Nna ke mang?

Ke bonolo mme ke rata ho bapala.  
Nna ke mang?

Ke moholo mme o phela ka hare ho  
nna. Nna ke mang?

Ke mmala o motala le o mosehla mme  
ke motle haholo. Nna ke mang?

Ke moholo ke na le mmala o mosootho  
mme ke matha le ho tlola haholo.  
Nna ke mang?

Ke a bata mme ke monate o ka nna  
wa ntja. Nna ke mang?

Ke tsamaya ka ntlo ya ka hohle moo  
ke yang. Nna ke mang?

Ke phahamela hodimo ha pula e na.  
Nna ke mang?

# 111 Jack le lehlaka la nawa



Ha re baleng




Ha re na tjhelete ya dijo.  
Ledimo lane le kgopo le  
utswitse kgoho ya rona.

Kgalekgale ho ne ho na le moshanyana ya neng a bitswa Jack. Jack o ne a dula le mme wa hae. O ne a se na ntate.

Ha ntate wa hae a sa phela, ledimo le kgopo le ile la utswa harepa ya ntatae le kgoho ya hae e neng e behela mahe a gauta.

Jack le mme wa hae ba ne ba futsanehile haholo.


Mme wa Jack o ile a mmolella hore a ise kgomo mmarakeng ho ya e rekisa.





Letsatsi:


Tseleng, Jack a kopana le monna ya nang le selakga, ya ileng a mmontsha dinawa tse 5 tsa mohlolo. Jack a mo neha kgomo yaba o nka dinwa.



O fanne ka kgomo ya rona ho yena bakeng sa dinawa tse 5?

Mme wa Jack o ne a kgenne haholo. A qhalla dinawa kantle ho fensetere. Ho ne ho se na dijo, jwale yena le Jack ba robala ba sa ja letho.

Ke tlile  
ho palama  
lehlaka lena  
la nawa. Ke  
tla ya hodimo,  
hodimo,  
hodimo.



Hoseng ha letsatsi le  
latelang ha ba le lehlaka le  
letelele haholo la nawa ka  
ntle ho ntlo. Jack a palama  
lehlaka lena la nawa.

Ha Jack a ya  
hodimo, a bona  
moo ledimo leo le  
kgopo le dulang  
teng.  
A bona le harepa  
le kgoho tsa  
ntatae. Jack  
a nka kgauta  
mme a theoha  
lehlakeng la  
nawa.





Letsatsi:

Letsatsi le latelang Jack a kgutlela hodimo lehlakeng la nawa ho ya lata harepa ya ntatae. A bona kgoho ya ntatae e behetse mahe a kgauta.

Jack a nka harepa le kgoho.  
Empajwale ledimo la tsoha!  
Ledimo la lelekisa Jack.

O nkile tsena  
ho ntate.

Mphe kgoho  
ya ka!



Senthu se nkga kae,  
senthu se nkga kae,  
ke utlwa lephoka la  
ngwana morena.



Jack a theoha lehlakeng la nawa  
mme ledimo le kgopo la mo sala  
morao.

112b Jack le lehlaka la nawa (e ya tswella)


Jack a bitsa mme wa hae.  
Mmae a matha ka selepe.



Mme wa hae a kgaola ka potlako ka  
moo a ka kgonang ka teng. Pele ledimo  
le ka tshwara Jack, lehlaka la  
nawa la wela fatshe.



Jack le mme wa  
hae ba phela ha  
monate le ho feta  
ka morao ho moo.





## Tema 8: Setswalle le ho tsotella

### **113 Letsatsi la tswalo la Busi 104**

O bala sengolwa sa moqoqo ka letsatsi la tswalo la Busi  
 O bala papaptso ya baesekele  
 O araba dipotso hodima sengolwa  
 O ngola molaetsa wa letsatsi la tswalo kareteng ya Busi  
 Medumo: na, ll, ke, hl  
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo  
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

### **114 Na o tla reka baesekele? 106**

O buisana ka dipapatso tse radiong le thelebiseneng  
 O tshwantshisa papatso ya thelebiseneng  
 O araba dipotso ka tshwantshiso ya papatso  
 O ngola ditaba tsa bona  
 O ngola letshwao la baesekele

### **115 Busi o reka baesekele 108**

O bala sengolwa sa moqoqo ka Busi  
 O araba dipotso tse itseng hodima sengolwa  
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo pe, jwa, pi, ama  
 Ngololla ditlhaku tsena k, e, k, a

### **116 Setswalle ya sebele ho isa pheletsong 110**

Puisano le ho lepa pale  
 O phethela dibudulwana tsa puo  
 O ngola melaetsa dikareng bakeng sa metswalle  
 O ngola pheletso ya pale  
 O hlopholla mantswe

### **117 Dan o bapala bolo ya maoto 112**

O bala sengolwa sa moqoqo ka Dan a bapala bolo  
 O etsa lenane la dikganyetso sengolweng  
 O araba dipotso hodima sengolwa  
 O ngola dipolelo ho polelo pehelo  
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo ng, jw  
 O ngola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng  
 Ngololla mantswe ana le, moo

### **118 Dan o tswa kotsi leotong 114**

O nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano ya diketsahalo  
 O ngola polelo ka setshwantsho ka seng  
 Ho sebedisa nyamelo  
 Ho nyalanya mahlalosangngwe

### **119 Ho thusana 116**

O bala sengolwa sa moqoqo ka ho thusa ba bang  
 O araba dipotso hodima sengolwa  
 O ngola dipolelo ka ho thusa ba bang  
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo  
 O bala mantswe ebe o mamela medumo ro, le, mo, bo

### **120 Re etsang? 118**

O tshwaya malepa ka seo ba se etsang ho thusa lapeng  
 O bona nyamelo e nepahetseng  
 O kgetha leemedi le nepahetseng

### **121 Re a keteka bohole 120**

O bala sengolwa sa moqoqo ka tsela tse fapaneng tsa ho keteka  
 O etsa lenane la dikarabo hodima sengolwa  
 O ngola dipolelo ka matsatsi a phomolo ao ba a ketekang  
 O hlophisa mantswe ho ya ka medumo  
 O bala mantswe ebe o mamela medumo, se, ma, po, kuku  
 Ongola dipolelo a sebedisa mantswe ao a a fuweng

### **122 Re sa keteka 122**

Puisa le ho lepa ka ditshwantsho  
 O bona maetsi a supang ketso  
 O Kenya matshwaodipolelong  
 O nyalanya ditshwantsho le mekete e fapaneng

### **123 Selemo sena le se tlang 124**

O araba dipotso hodima selemo se setjha  
 O kgetha le ho nyalanya dipheletso tse nepahetseng tsa dipolelo  
 O ngola molaetsa wa matsatsi a phomolo kareteng.

## Kotara 4: Dibeke 5 - 8

### **124 Ho ngola pale 126**

O buisana le motswalle ka moralo wa pale  
 O phethela tokisetso ya pale  
 O ngola pale bukeng ya dipale ya disehwa

O kgethehile 129

Bukantswe ya ka 130





Ha re baleng

Moqebelo o fetileng Busi o ne a keteka letsatsi la hae la tswalo. O ne a qeta dilemo tse pedi. O ne a thabile haholo ha malome wa hae a mo fa R50.00 hore a reke mpho e ntle. Ke moo Busi le Pam ba ileng ba bona phousetara ya baesekele.



## THEKISO YA BAESEKELE

Banana, hobaneng le sa palame  
dibaesekele ho ya sekolong?



Letsetsa Barbie mohaleng wa  
012 012 012 0120

Baesekele e ntle ya banana.

Baesekele e ntjha.



E tshwana le eng ?

- Ke baesekele ya banana ya bolelele ba 55cm.
- E na le basekete ya dipopi, botlolo ya metsi, le mariki a matle.
- E na le manakana a pinki le bosweu, sale e pinki le bosweu e yang hodimo le tlase.
- Tjheini ya teng e kwahetswe hore ho se ba bonolo ho tlotswa ke oli maotong.



Ha re ngoleng



Ke eng se rekiswang?

Ke mang ya rekisang?

Nomoro ya hae ke mang?

Na e ntjha?




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola molaetsa wa mokete wa tswalo kareteng ya Bongi ya tsatsi la tswalo.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.  
Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



neng

salla

keletso

hlompho

kolla

jwang

hloho

kerese



mang



la



keteka




bohloko



Ha re ngoleng

Ngololla mantswe a na.

  
*ke*  
*ka*



Ha re etseng

Na o kile wa bona kapa wa utlwa dipale tse ntle TV kapa seyalemoyeng? Ke eng seo o neng o se rata ka pale tseo. Sehlotswaneng sa lona etsang tswantshiso ka TV (papatso) ka ho rekisa baesekel, kapa eng kapa eng eo o ka nahanang ka yona.



O tla rekisa eng?



Ha re ngoleng

Bala polelo e nngwe le e nngwe, ebe o kgetha lentswe le nepahetseng hore o qetele polelo eo.

Tsatsing lena Busi le Pam **ba/o** lebenkeleng la sekolo.

**Ba/di** shebile dibaesekel.

Busi **o/ba** na le R50 e tswang moketeng wa keteko ya tsatsi la tswalo.

Maobane e **ne/ba** e le konsarete sekolong.

Jabu e **ne/ba** e le seswaswi konsareteng.





Letsatsi:



Ha re ngoleng


Ngola ditaba tsa hao.

Tsatsing lena lapeng

Tsatsing lena sekolong

Maobane lapeng

Maobane sekolong



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho tsa baesekele. Bua le motswalle wa hao ka dikarolo tse fapaneng tsa baesekele. Buisanang ka hore dikarolo tse fapaneng di sebediswa ho etsng. Tlatsa mantswe a ka tlase ho bontsha karolo tse fapaneng tsa baesekele.



manakana

sale

mehato

mariki

baesekele



Ha re baleng

Busi le Pam ba tsamaile ho ya bona baesekele. Barbie a re, "Leka ho palama pele o reka."

Busi o palame baesekele. E tsamaile ka pele.

Pam o **palame** le yena. Ho bua Busi, "Ke baesekele ya ka e **ntle**."

Empa baesekele e ne e le R60, Busi o na le R50.

Bekeng e fetileng ha Busi a eba 9, malome wa hae o mo **file** R50.

Busi o ile a ya hae a kopa ntate wa hae hore a mo **fe** R10. A re, "Ke tla o fa R10, empa o nthuse ka jareteng pele."

Pam a re, "Ke tla o thusa , Busi."

Pam a thusa Busi ka jareteng.

Ba tlositse mahlaku ka jareteng ba nosetsa dijalo.

"Ke a leboha ha o nthusitse, Pam," ho bua Busi.

"Metswalle e etseditswe sena," ho bua Pam.

Pam le Busi ba nto tsamaya ho reka baesekele.



Metswalle e a thusana.

Metswalle e a mamelana.

Metswalle e a kgathallana





Letsatsi:



**Ha re ngoleng**

Bala dipotso o ngole dikarabo tafoleng e latelang.

Mantswe a  
tlwaelehileng

bona  
buu  
hobane  
pele

**Baesekele e ne e le bokae?**

**Busi o ne a ena le bokae?**

**Busi o ne a hloka bokae?**

**Busi o ne a lokela ho etsang hore a fumane tjhelete?**

**Pam e ne e le motswalle e motle? Hobaneng?**

**Motswalle wa hao o o etsetsang?**



**Tlotlontswe**

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

**pere**

**jwara**

**pene**

**jwalo**

**pitsa**

**sama**

**nama**

**pitla**

**pelo**

**jwang**

**pina**

**hama**



**Ha re ngoleng**

Ngololla mantswe a na.

**ke**

**le**



Ha re ngoleng


Sheba ditshwantsho tsena. Bua le metswalle ya hao ka pale, mme o e bolelle hore pale e tlo fellajwang. Tlatsa polelwana ya puo ya ho qetela ho bontsha hore ba etsang.



Pam, mamela.  
Ke utlwa  
katse e lla.




2



Busi, Re tla  
etsang ka yona?


3



4




Letsatsi:



Ha re etseng

Etsetsa metswalle ya hao e mmedi ya sebele karete. Ngolla metswalle ya hao melaetsa.



Ha re ngoleng

Pam le Busi ba entseng katse? Ngola qetello ya pale.






Boikgathollo

Lokisa mantswe ana o a ngole ka tlase. Bapisa mantswe le ditshwantsho.

oilok	mae	mana	ladu
koloi			
botha	malo	halo	naba

TITJHERE: Saena

--

Letsatsi

--



Ha re baleng

Ka Mantaha Dan le Jabu ba ile  
boikwetlisong ba papadi ya bolo. Dan o siile  
dieta tsa hae tsa bolo lapeng. Mokwetlisi a  
re, "Ha o tsebe ho bapala ka ntle ho  
dieta tsa bolo, o tla tswa kotsi." Empa  
Dan ha a ka a mamela o ile a bapala.

Dan o korile **dikoulu** tse tharo.

"Jo! ke papadi e ntle eo! O bapetse ka  
bokgabane," ho hoeletsa Jabu.

Dan o re leotong ho ne ho le bohloko.

"Ke tla fihla hae jwang?" a lla.

"Se kgathatsehe ke tla o thusa," ho bua  
Jabu.

Jabu a beha Dan baesekeleng. Enver o ile a  
jara mokotla wa Dan. Ba isa Dan hae.

"Mme ke tswile kotsi," ho bua Dan.

"Ke ho bapala o sa rwala dieta  
tsa bolo," ho bua mme.



Ha re ngoleng



Nyalano ke ha mantswe a 2 kapa ho feta a kopana ho bopa  
le 1. Medumo e meng e ya nyamela. Mehlala:  
**madi a mabe = madimabe, mo bone = mmone,**  
**lejwe le leputswa = lejweleputswa, mo bolaile = mmolaile.**

Etsa lenane la mantswe a bontshang ketso paleng ena.




Letsatsi:

Jwale araba dipotso tsena.

Mantswe a tlwaelehileng

bua  
pela  
sheba  
yena

O tseba jwang hore Dan o bapetse hantle?

Dan o ile jwang hae?

Ke mang ya thusitseng Dan?

Na Jabu le Enver ke metswalle ya nnete ya Dan? Hobaneng?



Ha re ngoleng

Ngola ka hara ditsejana, seo ba se boleletseng Dan.



Mokwetlisi	"
Jabu	"
Mme	"




Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



Ha re ngoleng




Ngololla mantswe ana.





Ha re etseng

Nomora ditshwantsho tsena ho bontsha tatelano e nepahetseng.  
Ngola polelo ka setshwantsho.



pele

yaba

yaba

qetellong



Ha re ngoleng

Etsa mola ho bapisa tse nepahetseng.

jara
moshemane
kgena
hae



moshanyana
kwata
kuka
ho bata

mamela
serame
lehlafi
sheba

lemati
utlwa
tadima
ho basta



Letsatsi:



**Ha re ngoleng**

Ngola maetsi a hlahisitsweng dipolelong tse latelang: Mohlala.

**Ke ilo bapala bolo.**

bapala



Ba isa Dan hae.

Re ya sekolong hoseng.

O tla fihla ka mora nako sekolong.

Ha a rwala dieta tsa bolo.



**Ha re ngoleng**

Etsa mola o tlohang mantsweng a ka hodimo ho isa mantsweng a moleng o ka tlase a nang le moeletlo o tshwanang.




sele	kwatile	tsela	thabile	bona
saretswe	mmila	thibane	sheba	nyakaletse



**Boikgathollo**

Kopanya matheba  
ho bona hore ke eng  
sena.





Ha re baleng

Re tshwanetse ho thusa batho ba bang ka mehla.  
 Na o thusa batho ba bang?  
 O etsa eng ho thusa batho ba bang?  
 Ke mang ya o thusang?  
 Ba o etsetsa eng?



Pam le Peter

Re thusa lapeng. Re thusa  
 ho hlatswa dijana.



Jabu

Ke thusa nkongo. Ke mo thusa ho tshela mmila.



Pam le Busi

Re hlokomela boabuti le  
 boausi ba rona.



Dan le Busi

Re thusa jareteng. Re ntsha  
 mahola, re nosetsa dijalo.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala pale, araba dipotso.

Mantswe a  
tlwaelehileng

dula  
ema  
pela  
wena

Ke mang ya thusang nkgonon wa hae?

Pam le Busi ba thusa ka eng?

Ke mang ya hlatswang dijana?

Ke mang ya ntshang mahola?



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka moo o thusang batho ba bang ka teng.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

rona

lelapi

mosa

borakana

ollo

roma	lelapa	mose	bolo	

bopa

lesapo

roka



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

le

se



Ha re etseng

Kgetha tseo o di etsang ho thusa.



Hlatswa dijana

Thusa ho pheha

Tlosa marole

Thusa ho hlokomela diphoofolo

Hlwekisa ntlo

Thusa ho kga metsi

Fielo


Thusa ho besa mollo

Hlokomela bana

Thusa ka jareteng

Hlokomela maqheku

Thusa ho reka



Ha re ngoleng

Ngola kganyetso e hlahang polelong lebokoseng le ka letsohong le letona jwalo ka ha ho bontshitswe ka mohlala.



Ha a

ha ba

a ka se

keke

ha e ya

Pam le Busi ha ba thuse jareteng. Ba hlokomela katse.

Ha ba

Katse ha e ya ja dijo tsa yona.

Ha a lapa.

Re ke ke ra bapala le yena.

Mohlomong a ka se je ho hang.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa o, ba kapa e, se ho qetela dipolelo.



Katse ya ka e hodimo sefateng. \_\_\_\_\_ tshwarehile moo.

Sefate se hodimo. \_\_\_\_\_ selelele ho feta ntlo.

Jabu o tla fumana katse. \_\_\_\_\_ tla theola katse.




Pam o tla tshwara lere. \_\_\_\_\_ tla etsa hore katse e se we fatshe.



Boikgathollo

Lahlela sente fatshe. Haeba e bontsha ka hlohong, tsamaya dibaka tse pedi.  
Haeba e le ka mohatleng, tsamaya ha nngwe. Ha o fihla sebakeng etsa seo  
ho thweng o se etse moo.

QALA



QETA

## 121 Re a keteka bohle



Ha re baleng

Lefatsheng lohle bana ba rata ho fumana dimpho.

Ke Pam. Ke dilemo di 8.



Ke Jabu. Ke dilemo di 7.



Haufinyana e tla ba Keresemese. Re tla fumana dimpho. Re tla fa metswalle ya rona dimpho. Re tla ba le sefate sa keresemese. Re tla bea dimpho tlasa sefate. Ka nako ena re ja dikuku, dipompong le dinomaphodi.

Ke Jabu. Ke dilemo di 10.



Ke nna Selwyn. Ke dilemo di 9.



Haufinyana e tla ba Hanukkah. Re tla ba le dijo tse ngata. Re rata ho ja dipanekuku le didonate. Le rona re rata ho fumana dimpho.

Ke nna Fatima. Ke dilemo di 8.



Ke nna Enver. Ke dilemo di 11.

Haufinyana e tla ba Diwali. Re tla fumana mabokose a dipompong haufinyana. Re tla etsa ntlo ya rona e be ntle re tla ba le dikirikete.

Haufinyane e tla be e le Eid. Re lakatsa e ka re ka fumana mpho tse ntle. Re neha le metswalle ya rona dimpho. Re tla ja dikuku le dipompong tse ngata ka tsatsi leo.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa lebitso la ngwana e mong le e mong, ebe o qetella tafole.

Lebitso	dilemo	Tsatsi la phomolo	Ba tla ja eng?	Na ba tla fumana dimpho?
Pam	8	kere semose	Dipompong le dikuku	Ee

O tlo keteka ka letsatsi lefeng la phomolo? O le keteka jwang?



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.



sefane

mala

dipopi

dinku

sefala

mahe

dipompo

kuta

sefate	nama	dipompong	dikuku

Mantswe a tlwaelehileng  
dikuku  
dimpho  
fumana  
mose



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.



N

10

## 122 Re sa keteka



Ha re etseng

Bua le motswalle wa hao ka se etsahalang setshwantshong.

Pele




Hamorao




Maetsi a ketso



Ha re ngoleng

Etsetsa lebitso sedikadikwe o sehelle maetsi a re bolellang seo motho a se etsang.

Enver o bapala kerikete.



Sharon o bala buka e tenya.



Pam o bapala bolo ya matsoho.

Jabu o matha mabelo.

Fatima o mathela bese.

Madhu o sesa ka mora nako ya sekolo.

Busi o kganna baeskale.



Letsatsi:



## Tlhophiso ya selemo se tlang



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang.



E tla ba selemo sefe?

O hlophisisitse eng bakeng sa selemo se tlang?



Ha re ngoleng

Bapisa polelo e ka lebokoseng le lesehla le polelo e nepahetseng  
lebokoseng le bolou.



Tau e batla dijo.

Tweba e balehetse hodima sefate.

Moshemane o rahile bolo haholo.

Bana ba bapetse ka mollo.

Ba bakile kuku ka Moqebelo.

Pula e a na.



Ke latile sekgele.

E ne e le letsatsi la tswalo la Lizzy.

Diphoofolo tse nyane di balehile.

Bolo e thubile fensetere

Busi o tjhesitse menwana ya  
hae.

Jabu o latile lere.





## Ha re baleng

Tlatsa tseo o di entseng ka dikgwedi tse fapaneng selemong se fetileng.



Pherekong	Hlakola	Hlakubele	Mmesa
Motsheanong	Phupjane	Phupu	Phato
Lwetse	Mphalane	Pudungwane	Tshitwe

Re sebeditse selemo kaofela. Re bapetse dipapadi. Ra etsa mosebetsi wa sekolo hae. Re hlokometse batho. Re bile le metswalle. Re hlokometse diphoofolo tsa lapeng. Re ithutile ka tsa lehodimo le dinako tsa selemo. Re ithutile ka e mong le e mong.



## Ha re ngoleng

Jwale tlatsa mabitso a dikgwedi tse 6. Jwale ngola seo o se entseng kgwedi e nngwe le e nngwe.

1	
2	



Letsatsi:

3	
4	
5	
6	



Ha re ngoleng

Araba dipotso tse latelang.



Ke kgwedi efeng ena?

Ngola seo o se etsang kgweding ena.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Jwale ngola dipolelo tse pedi ka bowena bukeng ya hao.

sekoloto

kgwele

dulang

dula

mokgwenyana

sekele

emang

selo

sekolo

dikgwedi

tsamayang

bala

Mantswe a tlwaelehileng

bala  
bapala  
bina  
selemo




Ha re ngoleng

Ngololla mantswe ana.



tona

ho

jwale

bo

## 124 Ho ngola pale



Ha re ngoleng

Buisana le motswalle wa hao ka pale eo o tla e ngola. Jwale fana ka maikutlo a hao leqepheng lena.



Tlhophiso ya pale  
ya ka



Dibapadi le moo pale  
e etsahalang teng.



Qalo

Ke mang paleng ya hao?

Pale e etsahala kae?

E etsahala neng?

Ho etsahalang qalong ya pale?

Bohareng



Qetelo

Ho etsahala eng bohareng ba pale?

Pale e fela jwang?



## KAMORA BUKA



## DITABA TSA MONGODI

Ngola lebitso la hao

Dilemo tsa hao

Moo o dulang

8

## BOKANTLE BA BUKA

Etsa setshwantsho mona

MOHATO WA 1: Mena mathebeng moleng

MOHATO WA 3: Keng setepolara lembakeng lemo

Ngola lebitso la buka mona

Ngola bitso la hao (o mongodi)

1

MOHATO WA 4: Seha moleng o motenya kamora hoba o kenyu setepolara bukeng ya hao

MOHATO WA 2: Mena mathebeng moleng

5

4

Tswelapelle ka pale ya hao mona ledépheng la

Ngola bohare ba pale ya hao mona ledépheng la

Etsa setshwantsho mona

Etsa setshwantsho mona



Etsa setshwantsho mona

Qala ho ngola pale mona ebe o ya leqepheng la bobedi

2

Etsa setshwantsho mona

Qetella pale ya hao.

7

3

Tswelapelle ka pale ya hao mona.

9

Ngola hore ho etsahehetseng dethelliong ya pale.

Etsa setschwantsho mona

Etsa setschwantsho mona



# O kgethehile.



## Mmele oohle wa hao o kgethehile.

### Ke wena monnga mmele wa hao!



**HO SE BE**  
*mang ya o  
tshwarang  
bokapele.*

**O tshwanela ho bolella e mong ha ho na le motho  
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanela ho bolella e mong ha ho na  
le motho ya o etsisang dintho tseo o  
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho  
mo letsetsa mohala  
bakeng sa thuso:**

**Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55**

**SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111**

**SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111**

**Lefapha la "Life Line": 0861 322 322**

**Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363**





## Bukantswe ya ka

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t


U u

V v


W w

X x


Y y



**Finger puppets:**  
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines.  
Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.





Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling





MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.

Cut out the mask on the outer black line.

Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.



Use this book mark to keep your place in your book.  
Write your name on it so that you don't lose it.



